

SETSWANA PUO YA NTLHA YA TLALELETSO, MOPHATO WA NTLHA**Revised National Teaching Plan****MELAWANA E E BONTSHANG TIRISO YA LENAANE THUTO LE LE LEKANYEDITSWENG LA DITEME MO KGATONG YA MOTHEO:**

Tswe, Tswe, E la tlhoko:

1. Tokomane ya Pegelo ya dikgweditharo 1-4 (2020) e kopantswe mo tokomaneng e le nngwe.
2. Lenaane thuto le lekanyeditswe go kgontsha dikakanya le dikgono kgolo.
3. Dibeke tsa ntlha tse mmalwa di tla dirisediwa go ruta medumo le dikakanya tse di sa rutiwang ngwaga tlola.
6. Barutwana batlabo ba le mo dikgaleng tse di farologaneng. Dikolo tsotlhe di tla bo di satshwane, fa go sa tlhokege, dikolo di letleletswe go simolola ka Lenaane thuto la kgwedi-tharo ya ntlha.
7. Ditlhogo/Tema le tlotlo-foko ya Puo-tlaleletso ya ntlha ke tse di tshitsintsweng fela, Barutabana ba tshwanetse go dirisa di tema tse di maleba go ya ka ditlhokwa tsa sekolo sa bona. Tlhopa tlotlo-foko go ya ka di tema.
9. Tiro ka ditlhopa e tswanetse go itepatepanya le melawana ya COVID-19, Sekgele magareng.

MELAWANA YA TLHATLHOBO: Tlhatlhobo ya Motheo:

- E tshwanetse go diriwa matsatsi a ntlha a lesome a go boela sekolong.
- Ditirwana tsa Motheo di sa ikemela mme di akarediwe mo gorutiweng le goithuta.
- E tshwanetse go diriwa fela tshekatsheko
- Di tirwana tsa tlhatlhobo e tla diriwa go tobisitswe tiro ya mophato oo fitileng.
- Maitlhomo a di tirwana e tla nna go lekanyetsa bokgoni jwa baithuti mo goithuteng le goruta go tswela pele.

Ditlhathobo tse di itiretsweng mo sekolong.

- Tlhatlhobo e nne ya mofuta wa Tlhatlhobo- tsweledi mo mophatong wa motheo.
- Mogopolo o newe thata tlhatlhobo ya bokgoni.
- Melawana ya ditlhathobo e tla dirisiwa (Diruburiki le dikaedi) Diruburiki ke ditshisinyo fela.
- Ditlhathobo di ka diragadiwa fela morago ga baithuti ba sena gorutiwa. E bile di ka lekanyediwa ka mokgwa o tshwanetseng.

Tse ke dinako tse dikgetgileng. Re rata go go lebogela go dira ka natla go thusa bana ba rona.

2021 LENAANE LA NGWAGA LA GO RUTA -KGWEDITHARO 1: SETSWANA PUO TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 1

Kgwedi tharo 1 Matsatsi 45	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Tema e e tshitshintswe ng	Go tlwaetsa Nna	Go tlwaetsa/ Letsatsi la ka la matsalo	Go Tiwaetsa Re ya Sekolong	Re ya Sekolong	Ba Losika DBE workbook tsebe 12-13 (Family at home inside their house)	Ba Losika	Re Tshameka kwa ntle	Re Tshameka kwa ntle	Re na le Maikutlo	Re na le Maikutlo
DI Teemana tsa CAPS	GO REETSA LE GO BUA									
Dikgopololo,Dikg ono le boleng jo bo kgetegileng.	Morutabana o dumedisana bana o be o balaela go gore ba dumedisane. Tumediso e ruta bana tsamaiso le mokgwa wa nna mo mmeteng le go boela kwa ditafoleng. Morumo: E tleng mo mmeteng, E tleng mo mmeteng, Ka tidimalo jaaka legotlho. Ka tidimalo jaaka legotlho.	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso

Kgwedi tharo 1 Matsatsi 45	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10																																																																																																													
Pina/Morumo Barutwana ba mophato wa ntla ba tshwanetse go itlwaetsa lenaane la phaposi. .Ruta barutwana lenaane le tiriso ya DBE workbooks le dibuka tse dingwe. Pina: Tlhogo, Magetla DBE WB1 tsebe 4 Kgaoganya bana ka ditlhopa tse tlhano. Botsa Setlhopa sa 1 gore ba ikutwa jaang? Baitumetse. Bautlwile botlhoko.	I tumelele letsatsi la gago la matsalo. <i>Fa o itumetse eibile o itse.....</i>	<i>Fa o itumetse eibile o itse.....</i>	<i>Fa o itumetse eibile o itse.....</i>	<table border="1"> <tr> <td>Mafoko</td> <td>Tiragats</td> </tr> <tr> <td><i>Bonang, ke mang y o ttileng sekolong gompi eno</i></td> <td>O pang diatla.</td> </tr> <tr> <td>Sekolong g gompien o, Sekolong Gompie no.</td> <td>O pang diatla.</td> </tr> <tr> <td><i>Bonang, ke mang y o ttileng sekolong gompi eno!</i></td> <td>O pang diatla.</td> </tr> <tr> <td>(Leina la Moithuti)</td> <td>Supa ,Moithuti</td> </tr> </table>	Mafoko	Tiragats	<i>Bonang, ke mang y o ttileng sekolong gompi eno</i>	O pang diatla.	Sekolong g gompien o, Sekolong Gompie no.	O pang diatla.	<i>Bonang, ke mang y o ttileng sekolong gompi eno!</i>	O pang diatla.	(Leina la Moithuti)	Supa ,Moithuti	<table border="1"> <tr> <td>Mafoko</td> <td>Tiragats</td> </tr> <tr> <td>Masika a mangwe a mantsi</td> <td><i>Phatlhal atsa ma tsogo</i></td> </tr> <tr> <td>Masika a mangwe a mannye.</td> <td>A busetse gaufi le mmele.</td> </tr> <tr> <td>Fela, Ke rata losika lwa me go gaisa..</td> <td>Mena matsogo mo gadimo ga sehuba.</td> </tr> <tr> <td><i>Dira potso ya letsatsi go ya ka tlotlo-foko e e rutilweng le tsatsi leo.</i></td> <td></td> </tr> </table>	Mafoko	Tiragats	Masika a mangwe a mantsi	<i>Phatlhal atsa ma tsogo</i>	Masika a mangwe a mannye.	A busetse gaufi le mmele.	Fela, Ke rata losika lwa me go gaisa..	Mena matsogo mo gadimo ga sehuba.	<i>Dira potso ya letsatsi go ya ka tlotlo-foko e e rutilweng le tsatsi leo.</i>		<table border="1"> <tr> <td>Mafoko</td> <td>Tiragats</td> </tr> <tr> <td>Le ke losika</td> <td><i>Tsholetsatsa Letsogo.</i></td> </tr> <tr> <td>A re bale re bone!</td> <td>Tshameki sa menwana !</td> </tr> <tr> <td>Ke ba ba kae ? gape ke bo mang?</td> <td><i>Bal menwana 1-2-3-4-5</i></td> </tr> <tr> <td>O ke Rre o re rata rotthe!..</td> <td>Tsholetsatsa supa baloi</td> </tr> <tr> <td>O, Ke mme o tletse metlae!</td> <td><i>Hold up middle finger</i></td> </tr> <tr> <td>O, Ke ausi o a thusa!</td> <td>Tsholetsatsa kgononope .</td> </tr> <tr> <td>O, Ke ngwana e bile o a gola!.</td> <td>Tsholetsatsa thaba di a sha.</td> </tr> </table>	Mafoko	Tiragats	Le ke losika	<i>Tsholetsatsa Letsogo.</i>	A re bale re bone!	Tshameki sa menwana !	Ke ba ba kae ? gape ke bo mang?	<i>Bal menwana 1-2-3-4-5</i>	O ke Rre o re rata rotthe!..	Tsholetsatsa supa baloi	O, Ke mme o tletse metlae!	<i>Hold up middle finger</i>	O, Ke ausi o a thusa!	Tsholetsatsa kgononope .	O, Ke ngwana e bile o a gola!.	Tsholetsatsa thaba di a sha.	<table border="1"> <tr> <td>Mafoko</td> <td>Tiragat</td> </tr> <tr> <td>Ke a tlola, tlola gongwe le gongwe.</td> <td><i>Tlolela kwa godimo le kwa tlase</i></td> </tr> <tr> <td>Ke a tlola, tlola mo lefaufaung</td> <td><i>Tlolela kwa godimo le kwa tlase matsogo a le kwa godimo.</i></td> </tr> <tr> <td>Ke a tlola, tlola jaaka kgwele.</td> <td><i>Tlolela kwa godimo le kwa tlase matsogo a le kwa godimo.</i></td> </tr> <tr> <td>Ke a tlola, tlola e be ke wela fa fatshe.</td> <td><i>Tlolela kwa godimo le kwa tlase o bo o kona mangole .</i></td> </tr> <tr> <td>Le malomo!</td> <td><i>I tire o kare o utlwa monkgo wa malomo.</i></td> </tr> <tr> <td>Le Dirurubel e!</td> <td><i>Tsamaisa matsogo a gago jaaka diphuka tsa nonyane.</i></td> </tr> <tr> <td>Sengwe le sengwe sa gola.</td> <td><i>Tsholetsatsa matsogo kwa godomo dimo.</i></td> </tr> <tr> <td>Phefyofoka</td> <td><i>Bodulola ka iketlo</i></td> </tr> <tr> <td>Dikgakolo go di gorogile.</td> <td><i>Tsholetsatsa kgononope</i></td> </tr> <tr> <td>Dikgakolo go di gorogile</td> <td><i>Tsholetsatsa kgononope</i></td> </tr> </table>	Mafoko	Tiragat	Ke a tlola, tlola gongwe le gongwe.	<i>Tlolela kwa godimo le kwa tlase</i>	Ke a tlola, tlola mo lefaufaung	<i>Tlolela kwa godimo le kwa tlase matsogo a le kwa godimo.</i>	Ke a tlola, tlola jaaka kgwele.	<i>Tlolela kwa godimo le kwa tlase matsogo a le kwa godimo.</i>	Ke a tlola, tlola e be ke wela fa fatshe.	<i>Tlolela kwa godimo le kwa tlase o bo o kona mangole .</i>	Le malomo!	<i>I tire o kare o utlwa monkgo wa malomo.</i>	Le Dirurubel e!	<i>Tsamaisa matsogo a gago jaaka diphuka tsa nonyane.</i>	Sengwe le sengwe sa gola.	<i>Tsholetsatsa matsogo kwa godomo dimo.</i>	Phefyofoka	<i>Bodulola ka iketlo</i>	Dikgakolo go di gorogile.	<i>Tsholetsatsa kgononope</i>	Dikgakolo go di gorogile	<i>Tsholetsatsa kgononope</i>	<table border="1"> <tr> <td>Mafoko</td> <td>Tiragats</td> </tr> <tr> <td>Ke bona phatsimo ya letsatsi,</td> <td><i>Tsholetsatsa matsogo a gago mogodimo ga tlhogo o dire phatsimo ya letsatsi.</i></td> </tr> <tr> <td>Ke bona sentlhaga sa nonyane.</td> <td><i>Tsamaisa matsogo a gago jaaka diphuka tsa nonyane.</i></td> </tr> <tr> <td>Le malomo!</td> <td><i>I tire o kare o utlwa monkgo wa malomo.</i></td> </tr> <tr> <td>Le Dirurubel e!</td> <td><i>Tsamaisa matsogo a gago jaaka diphuka tsa Serurubel e.</i></td> </tr> <tr> <td>Sengwe le sengwe sa gola.</td> <td><i>Tsholetsatsa matsogo kwa godomo dimo.</i></td> </tr> <tr> <td>Phefyofoka</td> <td><i>Bodulola ka iketlo</i></td> </tr> <tr> <td>Dikgakolo go di gorogile.</td> <td><i>Tsholetsatsa kgononope</i></td> </tr> <tr> <td>Dikgakolo go di gorogile</td> <td><i>Tsholetsatsa kgononope</i></td> </tr> </table>	Mafoko	Tiragats	Ke bona phatsimo ya letsatsi,	<i>Tsholetsatsa matsogo a gago mogodimo ga tlhogo o dire phatsimo ya letsatsi.</i>	Ke bona sentlhaga sa nonyane.	<i>Tsamaisa matsogo a gago jaaka diphuka tsa nonyane.</i>	Le malomo!	<i>I tire o kare o utlwa monkgo wa malomo.</i>	Le Dirurubel e!	<i>Tsamaisa matsogo a gago jaaka diphuka tsa Serurubel e.</i>	Sengwe le sengwe sa gola.	<i>Tsholetsatsa matsogo kwa godomo dimo.</i>	Phefyofoka	<i>Bodulola ka iketlo</i>	Dikgakolo go di gorogile.	<i>Tsholetsatsa kgononope</i>	Dikgakolo go di gorogile	<i>Tsholetsatsa kgononope</i>	<table border="1"> <tr> <td>Mafoko</td> <td>Tiragats</td> </tr> <tr> <td>Nako dingwe mo sefatlheng ong,</td> <td><i>Supa sefatlheng o</i></td> </tr> <tr> <td>Ka moo ke ikutlwang ka fat eng.</td> <td><i>Supa tlhogo</i></td> </tr> <tr> <td>Monyebobo bontsha boitumelo.</td> <td><i>Nnyeba</i></td> </tr> <tr> <td>Go shoshobana ke kutlo-botlhako.</td> <td><i>Tsutsubanya sefatlheng o</i></td> </tr> <tr> <td>Go shena meno ke kgalefo.</td> <td><i>Loma meno</i></td> </tr> <tr> <td>Go nna motlotlo ke go phatsima</td> <td><i>Nnyeba</i></td> </tr> <tr> <td>Ditlhong di lekeletsatlhogo.</td> <td><i>TKoba tlhogo o lebe fa fatshe.</i></td> </tr> </table>	Mafoko	Tiragats	Nako dingwe mo sefatlheng ong,	<i>Supa sefatlheng o</i>	Ka moo ke ikutlwang ka fat eng.	<i>Supa tlhogo</i>	Monyebobo bontsha boitumelo.	<i>Nnyeba</i>	Go shoshobana ke kutlo-botlhako.	<i>Tsutsubanya sefatlheng o</i>	Go shena meno ke kgalefo.	<i>Loma meno</i>	Go nna motlotlo ke go phatsima	<i>Nnyeba</i>	Ditlhong di lekeletsatlhogo.	<i>TKoba tlhogo o lebe fa fatshe.</i>	<table border="1"> <tr> <td>Mafoko</td> <td>Tiragats</td> </tr> <tr> <td>Fa o sa itumela eibile o itse, phuta matsogo!</td> <td><i>Phuta matsogo!</i></td> </tr> <tr> <td>Fa o sa itumela eibile o itse, phuta matsogo!</td> <td><i>Phuta matsogo!</i></td> </tr> <tr> <td>Fa o sa itumela eibile o itse, phuta matsogo!</td> <td><i>Phuta matsogo!</i></td> </tr> <tr> <td>Fa o sa itumela eibile o itse, phuta matsogo!</td> <td><i>Phuta matsogo!</i></td> </tr> <tr> <td>Fa o sa itumela eibile o itse, phuta matsogo!</td> <td><i>Phuta matsogo!</i></td> </tr> <tr> <td>Fa o sa itumela eibile o itse, phuta matsogo!</td> <td><i>Phuta matsogo!</i></td> </tr> <tr> <td>Fa o sa itumela eibile o itse, phuta matsogo!</td> <td><i>Phuta matsogo!</i></td> </tr> </table>	Mafoko	Tiragats	Fa o sa itumela eibile o itse, phuta matsogo!	<i>Phuta matsogo!</i>	Fa o sa itumela eibile o itse, phuta matsogo!	<i>Phuta matsogo!</i>	Fa o sa itumela eibile o itse, phuta matsogo!	<i>Phuta matsogo!</i>	Fa o sa itumela eibile o itse, phuta matsogo!	<i>Phuta matsogo!</i>	Fa o sa itumela eibile o itse, phuta matsogo!	<i>Phuta matsogo!</i>	Fa o sa itumela eibile o itse, phuta matsogo!	<i>Phuta matsogo!</i>	Fa o sa itumela eibile o itse, phuta matsogo!	<i>Phuta matsogo!</i>	<p>!O ka nna wa dirisa: Fa o tshwenyegile, o itse, gata ka maoto! Fa o itumetse o itse, tlolela kwa godimo le kwa tlase! Dira potso ya letsatsi go ya ka tlotlo-foko e e rutilweng le tsatsi leo.</p>
Mafoko	Tiragats																																																																																																																						
<i>Bonang, ke mang y o ttileng sekolong gompi eno</i>	O pang diatla.																																																																																																																						
Sekolong g gompien o, Sekolong Gompie no.	O pang diatla.																																																																																																																						
<i>Bonang, ke mang y o ttileng sekolong gompi eno!</i>	O pang diatla.																																																																																																																						
(Leina la Moithuti)	Supa ,Moithuti																																																																																																																						
Mafoko	Tiragats																																																																																																																						
Masika a mangwe a mantsi	<i>Phatlhal atsa ma tsogo</i>																																																																																																																						
Masika a mangwe a mannye.	A busetse gaufi le mmele.																																																																																																																						
Fela, Ke rata losika lwa me go gaisa..	Mena matsogo mo gadimo ga sehuba.																																																																																																																						
<i>Dira potso ya letsatsi go ya ka tlotlo-foko e e rutilweng le tsatsi leo.</i>																																																																																																																							
Mafoko	Tiragats																																																																																																																						
Le ke losika	<i>Tsholetsatsa Letsogo.</i>																																																																																																																						
A re bale re bone!	Tshameki sa menwana !																																																																																																																						
Ke ba ba kae ? gape ke bo mang?	<i>Bal menwana 1-2-3-4-5</i>																																																																																																																						
O ke Rre o re rata rotthe!..	Tsholetsatsa supa baloi																																																																																																																						
O, Ke mme o tletse metlae!	<i>Hold up middle finger</i>																																																																																																																						
O, Ke ausi o a thusa!	Tsholetsatsa kgononope .																																																																																																																						
O, Ke ngwana e bile o a gola!.	Tsholetsatsa thaba di a sha.																																																																																																																						
Mafoko	Tiragat																																																																																																																						
Ke a tlola, tlola gongwe le gongwe.	<i>Tlolela kwa godimo le kwa tlase</i>																																																																																																																						
Ke a tlola, tlola mo lefaufaung	<i>Tlolela kwa godimo le kwa tlase matsogo a le kwa godimo.</i>																																																																																																																						
Ke a tlola, tlola jaaka kgwele.	<i>Tlolela kwa godimo le kwa tlase matsogo a le kwa godimo.</i>																																																																																																																						
Ke a tlola, tlola e be ke wela fa fatshe.	<i>Tlolela kwa godimo le kwa tlase o bo o kona mangole .</i>																																																																																																																						
Le malomo!	<i>I tire o kare o utlwa monkgo wa malomo.</i>																																																																																																																						
Le Dirurubel e!	<i>Tsamaisa matsogo a gago jaaka diphuka tsa nonyane.</i>																																																																																																																						
Sengwe le sengwe sa gola.	<i>Tsholetsatsa matsogo kwa godomo dimo.</i>																																																																																																																						
Phefyofoka	<i>Bodulola ka iketlo</i>																																																																																																																						
Dikgakolo go di gorogile.	<i>Tsholetsatsa kgononope</i>																																																																																																																						
Dikgakolo go di gorogile	<i>Tsholetsatsa kgononope</i>																																																																																																																						
Mafoko	Tiragats																																																																																																																						
Ke bona phatsimo ya letsatsi,	<i>Tsholetsatsa matsogo a gago mogodimo ga tlhogo o dire phatsimo ya letsatsi.</i>																																																																																																																						
Ke bona sentlhaga sa nonyane.	<i>Tsamaisa matsogo a gago jaaka diphuka tsa nonyane.</i>																																																																																																																						
Le malomo!	<i>I tire o kare o utlwa monkgo wa malomo.</i>																																																																																																																						
Le Dirurubel e!	<i>Tsamaisa matsogo a gago jaaka diphuka tsa Serurubel e.</i>																																																																																																																						
Sengwe le sengwe sa gola.	<i>Tsholetsatsa matsogo kwa godomo dimo.</i>																																																																																																																						
Phefyofoka	<i>Bodulola ka iketlo</i>																																																																																																																						
Dikgakolo go di gorogile.	<i>Tsholetsatsa kgononope</i>																																																																																																																						
Dikgakolo go di gorogile	<i>Tsholetsatsa kgononope</i>																																																																																																																						
Mafoko	Tiragats																																																																																																																						
Nako dingwe mo sefatlheng ong,	<i>Supa sefatlheng o</i>																																																																																																																						
Ka moo ke ikutlwang ka fat eng.	<i>Supa tlhogo</i>																																																																																																																						
Monyebobo bontsha boitumelo.	<i>Nnyeba</i>																																																																																																																						
Go shoshobana ke kutlo-botlhako.	<i>Tsutsubanya sefatlheng o</i>																																																																																																																						
Go shena meno ke kgalefo.	<i>Loma meno</i>																																																																																																																						
Go nna motlotlo ke go phatsima	<i>Nnyeba</i>																																																																																																																						
Ditlhong di lekeletsatlhogo.	<i>TKoba tlhogo o lebe fa fatshe.</i>																																																																																																																						
Mafoko	Tiragats																																																																																																																						
Fa o sa itumela eibile o itse, phuta matsogo!	<i>Phuta matsogo!</i>																																																																																																																						
Fa o sa itumela eibile o itse, phuta matsogo!	<i>Phuta matsogo!</i>																																																																																																																						
Fa o sa itumela eibile o itse, phuta matsogo!	<i>Phuta matsogo!</i>																																																																																																																						
Fa o sa itumela eibile o itse, phuta matsogo!	<i>Phuta matsogo!</i>																																																																																																																						
Fa o sa itumela eibile o itse, phuta matsogo!	<i>Phuta matsogo!</i>																																																																																																																						
Fa o sa itumela eibile o itse, phuta matsogo!	<i>Phuta matsogo!</i>																																																																																																																						
Fa o sa itumela eibile o itse, phuta matsogo!	<i>Phuta matsogo!</i>																																																																																																																						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kgwedi tharo 1 Matsatsi 45	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Tlotlo-foko e e tshitshintsweng (Ruta mafoko a mane 4 ka letsatsi go simolola ka beke 3 go tswelela)	Barutwana ba rutiwa mafoko a tema.: Ke l kutlwa, boitumelo, Kutlo botlhoko. Ruta mafoko a tshanang ka mekgwa e farologaneng. Sekao,Morutabana o tsholetsa monwana mme a laele bana go dira jaaka a dira. Morutabana o thala se sethwano mo tlapa-kwalelo mme a laele bana go thala sethwano mo dibukeng tsa bona. Ruta lefoko pharologano, ka mekgwa e mentsi. Morutabana o tsholetsa menwana e me bedim me, morago a kope bana go tsholetsa menwana ee fetang e me bedi.	Barutwana ba rutiwa: thataro,Supa,Dingwa ga tse robedi. Ba rute lefoko “bontsi” ka mekgwa ee farologaneng, sekao; dirisa baithuti ba mmalwa,	Boitumelo, tlhoafalo,maikutlo,G ompieno,kgetsana, rwala,Sekolo,Mmam oratwa,torawa,reetsa ,tsala,morutabana,Nt swa,Phaposi,buisa, kwala, Opela.	Tshaba, Lantsha,Diaparo, Dithako,Dibuka,ruta, dipalo,lekwalo,tekisi, kgwetsa, tsamaya,nna,kwa pele,kwa morago.	Tona,nnye,losika,ga e,abuti.ausi,ngwana, tsala,nkoko,ntatemo golo,thuso,phepa.les we,pagama,motsha mecko,tlola.kgati.	Nnye,tona,ntshwa, Tshegetsa,kobo,mon gato.molala.	kgwele,raga,latlhela, tlola,mogote,botsidid i,kwa ntle,ka fa teng, Patelong,Kwatlase, taboga,tlola,setlhare, Letsatsi.moriti,dula.	Setlha, mogote,selemo,mari ga,dikgakologo,malo mo,mathhare,go gola,kgamelophash a o mme, go koloba.	Tlhoafala, Go tsenwa,tlhabisa ditlhong,maikutlo,lat elwa,fosa, bese,maikutlo, Kgojwa, Bontle,apara,thuma, phoso,lebala,kgetsa na.	Boitumelo,Poifo,Lera to,Lethoo,kakabalo,s iamisiwa,khutshwane bonako,leina.
Mafoko a go lebelwelwa			Ke rata go tshameka.	tsotlhe, letsatsi,kwa, Sekolong.	Mme, Rre,le, Ya	Nna, e ton, Losika	rona, letsatsi	wena, fisa, taboga	tlhoafalo,ena,o rile	boitumelo,ena, o
Lenaane thuto le rutilweng le go salwa morago.	<ul style="list-style-type: none"> Simolola ka go rotloetsa motlotlo (Go reetsa le go bua) tlotlo-foko o dirisa ditema le setlhogo. Tsibogela di tumediso le go tsamaisa sentle. O dirisa meela. Supa d idiriswa ka mo phaposing kgotsa ditshwantsho jaaka a laelwa ke morutabana. Neelana ka maina a didiriswa mo setshwantsong, kgotsa ka mo phaposing jaaka o laelwa ke morutabana. Responds physically to simple oral instructions.Tsibogela ka tiragatso melawana ya molomo e e bonolo. 									

Letlha la konosetso	<ul style="list-style-type: none"> Araba dipotso tse di bonolo. Simolola go tlhaloganya le go dirisa puo ee botlhoho le melawana. Sekao; bontsi jwa maina a palo. Opela pina e seng thata mme o e diragatse jaaka o laelwa. Kopanelo tiragatso ya morumo le pina mme o e diragatse. <p>Tshameka metshameko ya puo.</p>								

Kgwedi tharo 1 Malatsi 45	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Setlhogo sa CAPS	PUISO Mo Mophatong wa ntlha(1) go diriwa Puiso Kopanelo fela.									
Dikgopololo,Dikgono le boleng jo bo kgetegileng.	Laela barutwana go lebelela setshwantso: DBE WB 1 tsebe 8 Puiso ya Ntlha: Barutwana ba buisetswa sethangwa go tlhalosiwa mola ka mola go dirisiwa puo ya gae. Ke letsatsi la matsalo a ga Thuli. O na le dingwaga tse thataro. Barutwana ba opela pina ya matsalo. Basetsana le Basimane ba ja kuku e pinki . Bothe ba itumetse.	DBE WB 1 tsebe 8 Puiso ya Ntlha: Barutwana ba buisetswa sethangwa go tlhalosiwa mola ka mola go dirisiwa puo ya gae. Ke letsatsi la matsalo a ga Thuli. O na le dingwaga tse thataro. Barutwana ba opela pina ya matsalo. Basetsana le Basimane ba ja kuku e pinki . Bothe ba itumetse.	Puiso kopanelo Puiso tshimologo Puiso ya ntlha Barutwana ba tlhalosa ka setshwantsho ka Laboraro.	Puiso kopanelo Ditirwana tsa Puiso tshimologo Puiso ya ntlha Barutwana ba tlhalosa ka setshwantsho ka Laboraro.	Puiso kopanelo Ditirwana tsa Puiso tshimologo Puiso ya ntlha Barutwana ba tlhalosa ka setshwantsho ka Laboraro.	Puiso kopanelo Ditirwana tsa Puiso tshimologo Puiso ya ntlha Barutwana ba tlhalosa ka setshwantsho ka Laboraro.	Puiso kopanelo Ditirwana tsa Puiso tshimologo Puiso ya ntlha Barutwana ba tlhalosa ka setshwantsho ka Laboraro.	Puiso kopanelo Ditirwana tsa Puiso tshimologo Puiso ya ntlha Barutwana ba tlhalosa ka setshwantsho ka Laboraro.	Puiso kopanelo Ditirwana tsa Puiso tshimologo Puiso ya ntlha Barutwana ba tlhalosa ka setshwantsho ka Laboraro.	Puiso kopanelo Ditirwana tsa Puiso tshimologo Puiso ya ntlha Barutwana ba tlhalosa ka setshwantsho ka Laboraro.

Lenaane thuto le rutilweng le go salwa morago.	Thuto ya dipuo(gokwala,go bua le go kwala) <ul style="list-style-type: none"> • Go gopola mafoko aa tiwaelegileng aadirisiwang tsatsi le letsatsi mo tikologong. • .Go simolola go ithuta ka dipuo Sekao; Kakanyo ya botaki ka puiso-kopanelo. Puiso-Kopanelo <ul style="list-style-type: none"> • Go reetsa setlhanga kgotsa / setlhanga sa maitirelo ba reeditse morutabana ba labile setshwantsho. • Tlotlang ka setshwantsho o dirise puo ya gae. • .Supa dilo mo setshwantshong. • Dirisa ditshwantso go araba dipotso tse di bonolo. • Ithute tlotlo-foko • . Morago ga poeletso ya puiso tsena khorase, fa go tlhokagala. • Torowa setshwantsho o diragatsa setlhanga. 									
Letlha la konosetso										
Kgwedi tharo 1 Malatsi 45	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Setlhogo sa CAPS	MEDUMO									
Dikgopololo,Dikgono le boleng jo bo kgetegileng.	<p>Barutwana ba RUTIWA MOKGWA WA GONGOKELA BARUTWANA: 1-2-3 MATLHO OTLHE GO MORUTABANA 1-2 MATLHO GO WENA.</p> <p>2..Laela bana go bua le yo o bapileng le ena.</p> <p>3. Fa ba utlwa 1-2-3 MATLHO OTLHE, ba emise go bua.</p> <p>4. Arabe ka gore 1-2-MATLHO GO WENA;.</p> <p>5.Ban ne ka tidimalo,Ba reetse</p>	<p>Mokgwa o mongwe wa go ngokela baithuti:" FA O UNKUTLWA PHAPHATA GANGWE" ba tshwanetse go didimala. Ba phaphate gangwe.</p>	<p>Medumo e e mo tikologong. Dira medumo e mebedi mme baithuti ba mme baue gore medumo e e a tshwana kgotsa e farologane.(sekao. Phaphata, lets molodi, thwantsha, gataka)</p>	<p>Medumo e e mo tikologong. Dira medumo e mebedi mme baithuti ba mme baue gore medumo e e a tshwana kgotsa e farologane.(sekao. Phaphata, lets molodi, thwantsha, gataka)</p>	<p>Medumo e e mo tikologong. Dira medumo e mebedi mme baithuti ba mme baue gore medumo e e a tshwana kgotsa e farologane.(sekao. Phaphata, lets molodi, thwantsha, gataka)</p>	<p>a Apole, Areka, A barutwana ba rutiwe pina ya /a/ s Opela pina ya modumo wa "a" e e maleba. T Tafole, tala,tikologo Barutwana ba farologanya magareng ga t le s. Aroganyo le tshwaraganyo: Ga ntlha, Morutabana o bontsha barutwana gore lefoko "gata" le arogwangwa jang, mme morago bana ba a aroganya. Dira jalo, ka mafoko aa tshwanang le tala, terene, sela, supa jj.</p>	<p>P Pula,palo,poko Mafoko a a rumang: Palo,patlo Farologanya magareng ga S le P. Karologanyo le tshwaraganyo ya mafoko, sekao pula.palo, suga, sela jj</p>	<p>Medumo e e mo tikologong... Phaphata, lets molodi, thwantsha, gataka) Dira medumo ya dipaterone mme barutwana ba dire jaaka morutabana. Mafoko a a rumang.</p>		

	morutabana.									
Lenaane thuto le rutilweng le go salwa morago.	<ul style="list-style-type: none"> Farologanya dipolelo tsa puo ya molomo ka mafoko ka bongwe o phaphatha mo lefokong lengwe le lengwe. Ka thuso ya morutabana, supa mafoko a a rumang mo kgang- khutsweng, pina le morumo O simolola go supa medumo ya ntla e e faroganeng mo mafokong. 									
Letlha la konosetso										
Thitokgang ya Pegelo ya pholisi ya kharikhulamo le tlhatlhobo	<p style="text-align: center;">GO KWALA Gakologelwa go diragatsa go kwala mo letlapakwalelong pele.....</p>									
Dikgopololo,Dikgono le boleng jo bo kgetegileng.	Bolelela barutwana go lebelela buka ya ditirwana ya DBE 1 tsebe ya 5. Ba bolelele go itaka mme ba kwale maina a bona.	Taka ba lelapa la gago	Ke ikutlw..... (Barutwana ba taka ka ga mokgwa o ba ikutlwang ka ona fa ba le kwa sekolong.)	K e rata..... (Barutwana ba taka ka ga se ba se ratang kwa sekolong.)	Ba lelepa la me ke..... (Barutwana ba taka ba lelapa la bone.)	Ba lelepa la me ke..... (Barutwana ba taka sengwe se ba se ratang, mme se amana le lelapa la bona.)	Ke rata go..... Barutwana ba taka sengwe se ba se ratang go se dira kwa ntle ga lelapa.	Ke rata go tshameka..... Barutwana ba taka lefelo le ba ratang go nna mo go lona kwa ntle.	Ke ikutlw ke tenegile fa..... Barutwana ba taka ka ga nako eo ba neng ba tenegile ka yona.	Ke ne ke tshogile fa Barutwana ba taka ka ga nako eo ba neng ba tshogile ka yona.
Lenaane thuto le rutilweng le go salwa morago.	<ul style="list-style-type: none"> Ka thuso ya Morutabana, Morutwana o kwala setlhogo sa setshwantsho sa gagwe mme a se buisetse barutwana ba bangwe ka se a se kwadileng. 									

Letlha la konosetso										
Ditirwana tsa tlaleletso.			Buka ya ditirwana ya DBE tsebe 3,5,6 Taka setshwantsho sa sekolo sag ago.	. Buka ya ditirwana ya DBE tsebe 4,6,7 Taka setshwantsho sa se se leng ka fa kgetsaneng ya gago.	Buka ya ditirwana ya DBE tsebe 13,14 Taka setshwantsho sa ka moo, o ikutlwang fa o na le balelapa la gago.	Buka ya ditirwana ya DBE tsebe 16,17,20 Taka sengwe se o ratang go se dira kwa ntle ga lelapa.	Buka ya ditirwana ya DBE tsebe 22,23,24 Taka sengwe se o se aparang fa o tshameka kwa ntle ga lelapa.	Buka ya ditirwana ya DBE tsebe 25,26,27 Taka setshwantsho sa gago fa o ne o ikutlw e kete wa tsenwa.	Buka ya ditirwana ya DBE tsebe 28,29,31 Taka setshwantsho sa gago fa o ne o ikutlw o itumetse.	
Kokoanyo ya kitso ya pele.		Barutwana ba itlwaeditse setlhogo.	Barutwana ba itlwaeditse setlhogo.	Barutwana ba itlwaeditse setlhogo.	Barutwana ba itlwaeditse setlhogo.	Barutwana ba itlwaeditse setlhogo.	Barutwana ba itlwaeditse setlhogo.	Barutwana ba itlwaeditse setlhogo.	Barutwana ba itlwaeditse setlhogo.	Barutwana ba itlwaeditse setlhogo.
Didiriswa (kwa ntle ga buka ya tditirwana) go kgontsha thutego.		Dibuka-kgolo Karata ya Mafoko Buka ya ditirwana ya DBE 1	Dibuka-kgolo Karata ya Mafoko le ditshwantsho Phousetara Sethanagwa se se lekanyeditsweng. Buka ya ditirwana ya DBE 1	Dibuka-kgolo Karata ya Mafoko le ditshwantsho Phousetara Sethanagwa se se lekanyeditsweng. Buka ya ditirwana ya DBE 1	Dibuka-kgolo Karata ya Mafoko le ditshwantsho Phousetara Sethanagwa se se lekanyeditsweng. Buka ya ditirwana ya DBE 1	Dibuka-kgolo Karata ya Mafoko le ditshwantsho Phousetara Sethanagwa se se lekanyeditsweng. Buka ya ditirwana ya DBE 1	Dibuka-kgolo Karata ya Mafoko le ditshwantsho Phousetara Sethanagwa se se lekanyeditsweng. Buka ya ditirwana ya DBE 1	Dibuka-kgolo Karata ya Mafoko le ditshwantsho Phousetara Sethanagwa se se lekanyeditsweng. Buka ya ditirwana ya DBE 1	Dibuka-kgolo Karata ya Mafoko le ditshwantsho Phousetara Sethanagwa se se lekanyeditsweng. Buka ya ditirwana ya DBE 1	Dibuka-kgolo Karata ya Mafoko le ditshwantsho Phousetara Sethanagwa se se lekanyeditsweng. Buka ya ditirwana ya DBE 1
Tlhatlhobo ya goruta. (Tlhatlhobo e e sa tlhomamang)		<ul style="list-style-type: none"> Di tirwana di tshwanetse go seksekiwa le go tlhatlhobiwa ka nako e thuto ya dipuo e diriwang. Kgono nngwe le nngwe ga e atshwanelo go ka nna tirwana ya tlhatlhobo fela e tshwanetse go naya barutwana monyetla wa go bontsha dikgono ka puo molomo kgotsa ka tiragatso. Seno se tshwanetse go dirwa ka gosa tlhomama, mme e nne tsweledi. Tiriso ya tlhatlhobo ya goruta. 								

TLHATLHOBO: KGWEDEI-THARO YA 1

LENAANE LA TLHATLHOBO:

Karolo	Dikgono tseo di tla tlhatlhobiwang	Mokgwa wa go tlhatlhoba	Sediriswa sa go tlhatlhoba	Maduo	Letlha la go fetsa tlhatlhobo	Letlha le tlhatlhobo e feditsweng ka lone	
Go reetsa le go Bua	<ul style="list-style-type: none"> O supa a bo a naya maina a dilo ka mo phaposing kgotsa mo setshwantshong go ya ka di taelo tsa morutabana. Araba dipotso tse di bonolo. 		Go ela tlhoko & Tiro ya molomo	Rubiriki	7 7	Ka beke ya bo 9	
	<ul style="list-style-type: none"> O tsibogela ditumediso tse di bonolo. Opela dipina a di diragatsa mo diraemeng. Dira kopo e e bonolo 		Lenaneo la dipotsolotso	n/a			
Dintlha go morutabana							
<p>Maikaelelo ga se gore kgono nngwe le nngwe e nne tirwana ya tlhatlhobo, mme fela o tshwanetse go netefatsa gore barutwana ba neelwa ditshono go diragatsa dikgono tse ka molomo le ka tiragatso mo dithutong tsa bona tsa letsatsi le letsatsi. Kwa bokhutlong jwa beke ya 9 o be o feditse lenaneo la dipotsolotso le go neela morutwana mongwe le mongwe maduo mo dikgonong tse pedi go ya ka rubiriki. Mo SASAMS, o nne fela le leduo le lengwe la Go reetsa le go Bua.</p>							
Medumopuo:Tiro ya molomo/	Ntsha gape dinoko tsa medumo o dirisa medumo e e tlwaelegileng.		Go ela tlhoko & Tiro ya molomo	Rubiriki	7	Ka beke ya bo 9	
	<ul style="list-style-type: none"> O simolola go lemoga tshimololo ya medumo e e farologaneng mo mafokong. Supa mangwe a mafoko a a rumisanang mo kgang,d ipina le diraem. 		Lenaneo la dipotsolotso	n/a			
Dintlha go morutabana							
<p>Maikaelelo ga se gore kgono nngwe le nngwe e nne tirwana ya tlhatlhobo, mme fela o tshwanetse go netefatsa gore barutwana ba neelwa ditshono go diragatsa dikgono tse ka molomo. Dikgono tsa motlotlo tsa medumopuo di tlaa elwathhoko le go tlhatlhobiwa ka nako ya ditirwana tsa letsatsi le letsatsi. Kwa bokhutlong jwa Beke ya 9 o tshwanetse wa be o kgona go naya morutwana mongwe le mongwe maduo mo bokgoning bo le bongwe go ya ka fo go tshwanetseng o dirisa lenaneo la dipotsolotso le rubiriki tse di neetsweng. Mo SASAMS, o tla nna fela le leduo le lengwe (Motlotlo wa Medumopuo).</p>							
Puiso: Tiro ya molomo	<ul style="list-style-type: none"> Araba dipotso tse di bonolo ka setlhengwa. Morago ga poeletso ya puiso, o tsena khorase mo gare Joins in choruses after repeated readings of a text O supa dilo mo setshwantshong jaaka batho le di phologolo go tsibogela ditaelo tsa morutabana (Buka-kgolo le phoustara.) 	Go ela tlhoko & Tiro ya molomo	Rubiriki / Lenaneo la dipotsolotso	7	Ka beke ya bo 9		
Dintlha go morutabana							
<p>Maikaelelo ga se gore kgono nngwe le nngwe e nne tirwana ya tlhatlhobo, mme fela o tshwanetse go netefatsa gore barutwana ba neelwa ditshono go diragatsa dikgono tse ka molomo mo dithutong tsa Puotlaleletso. Barutwana ba tlaa elwathhoko le go tlhatlhobiwa bokgoni jwa tshimololo ya kitso ya puiso ka nako ya ditirwana tsa letsatsi le letsatsi. Kwa bokhutlong jwa Beke ya 9 o tshwanetse wa be o kgona go naya morutwana mongwe le mongwe maduo mo bokgoning bo le bobedi o dirisa rubiriki e e neetsweng. Lenaneo la dipotsolotso leo le neetsweng le tlaa dirisiwa go rekota go ya ka rubiriki. Mo SASAMS, o tla nna fela le leduo le lengwe la karolo ya puiso ya motlotlo</p>							
Go kwala:	<ul style="list-style-type: none"> Thala setshwantsho sa setlhengwa se o se tlotslweng. O kopolola ntlihatthaloso ya setshwantsho se a se radileng. 	Gokwala	Tiro phaposi	n/a	Ka beke ya bo 9		
Dintlha go morutabana							
<p>Dikgono tsa go kwala di elwetlhoko ka nako ya dithuto tsa puisokopanelo. Ka beke ya 9 o tshwanetse wa be o feditse go tlatsa lenaneo la dipotsolotso go ya ka go ela tlhoko barutwana. Ga gona tirwana e e tlhomameng ya go kwala mo kgweditharong ya 2 ka jalo maduo ga a rekotiwe mo go SASAMS.</p>							
Maduo a tla rekotiwa mo go SASAMS. Maduo a tla fetolelwga go peresente go bontsha maemo 1 -7 mo karateng ya pegelo.							

TLHATLHOBO E SA TLHOMAMANG: LENANEO LA DIPOTSOLOTSO

TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: REKOTO YA MADUO

	GO REETSA LE GO BUA			MEDUMO	PUISO	DITSHWAELO
	O tsibogela dipotso tse di bonolo le ditaelo tsa molomo.	Araba dipotso tse di bonolo.	Maduo otlhe	Ntsha gape dinoko tsa medumo o dirisa medumo e e tlwaelegileng.	Reetsa mme, morago o arabe dipotso ka ga setlhengwa.	Maduo otlhe
LETLHA						
MADUO	5	5	10	5	5	10
MAINA A BARUTWANA						
1						
2						
3						
4						
5						

SEKAO SA RUBIRIKI

Mophato 1: Kgweditharo 1

MAIKAELELO	1. Barutwana ba bontsha le go supa dilo tse di tlwaelegileng mo setshwantshong. 2. Barutwana ba araba dipotso tse di bonolo.									
TIRAGATSO	1. Beke 7 le 8 morago ga gore bana ba sisibale ba a kwala. 2. Beke 7 le 8 Tiragatso ya molomo: Potso ya letsatsi.									
MOPHATO 1 RUBIRIKI: KGWEDITHARO 1										
GO REETSA LE GO BUA										
Tirwana	1	2	3	4	5					
O tsibogela dipotso tse di bonolo le ditaelo tsa molomo.	Morutwana ga a kgone go tsibogela ditaelo ntle le go thusiwa ke morutabana.	Morutwana o bontsha ketsaetsego fa a tsibogela ditaelo ka nthia ya go tlhoka bokgoni jwa puo.	Morutwana o kgona go tsibogela ditaelo.	Morutwana o kgona go tsibogela dipotso tse di bonolo di le 3 le ditaelo tsa molomo ka go itshepa.	Morutwana o kgona go tsibogela dipotso tse di bonolo di le 4 le ditaelo tsa molomo ka go itshepa le go tlhoka ketsaetsego.					
Tirwana	1	2	3	4	5					
O supa le go neela maina a didiriswa dingwe mo phaposing kgotsa mo setshwantshong go tsibogela ditaelo tsa morutabana	Morutwana o kgona go supa 1-2 ya didiriswa mo phaposing ka thuso/a thusiwa	Morutwana o kgona go supa le go neela 3 – 4 ya didiriswa mo phaposing kgotsa mo setshwantshong ka nepagalo.	Morutwana o kgona go supa 5 – 6 ya didiriswa mo phaposing kgotsa mo setshwantshong ka nepagalo.	Morutwana o kgona go supa 7 – 8 ya didiriswa mo phaposing kgotsa mo setshwantshong ka nepagalo.	Morutwana o kgona go supa 9 – 10 ya didiriswa mo phaposing kgotsa mo setshwantshong ka nepagalo.					
MEDUMOPUO										
Tirwana	1	2	3	4	5					
O opa diatla mo dinokong tsa mafoko a a tlwaelegileng.	Ga a kgone go opa diatla mo dinokong kwa ntla ga go thusiwa ke morutabana.	O lekelela go opa diatla mo dinokong tsa lefoko le lengwe go tswa go a le 4 jaaka a rutilwe ke morutabana fela o fosa dinoko di le 2 – 3.	O lekelela go opa diatla mo dinokong tsa mafoko a le 2 go tswa go a le 4 jaaka a rutilwe ke morutabana fela o fosa noko e le nngwe.	O kgona go opa diatla ka boene mo dinokong tsa mafoko a le 3 jaaka a a rutilwe ke morutabana.	O opa diatla ka boene le ka boitshepo mo mafokong a le 4.					
GO BUISA										
Tirwana	1	2	3	4	5					
O reetsa le go tsibogela sethangwa se a se tlotletseng le se se buisitsweng.	O tlhoka thuso go tswa go morutabana go tsibogela sethangwa.	O leka go reetsa morutabana le go tsibogela halofo/bontlhannngwe jwa sethangwa se a se tlotletseng le se se buisitsweng.	O kgona go reetsa le go tsibogela sethangwa se a se tlotletseng le se se buisitsweng fela morutabana o tshwanelwa ke go dirisa diketso go dira gore a tlhaloganye botoka.	O reetsa le go tsibogela sethangwa se a se tlotletseng le se se buisitsweng ke morutabana ka nepagalo.	O reetsa le go tsibogela sethangwa se a se tlotletseng le se se buisitsweng ke morutabana ka nepagalo le go buisa jaaka se ntse se tlotliwa le go buisiswa.					
Tirwana	1	2	3	4	5					
Morago ga poeletso ya puiso o tsena khorase mo gare.	O tlhoka thuso ya morutabana le go rotloediwa go tsena khorase mo gare.	O leka go go tsena khorase mo gare jaaka a e rutliwe ke morutabana.	O kgona go tsena khorase mo gare jaaka a e rutliwe ke morutabana.	Morago ga poeletso ya puiso o tsena khorase mo gare ka boene le ka moribo.	Morago ga poeletso ya puiso o tsena khorase mo gare ka boene a tlisa le ditiragatso tsa gagwe.					
GOTLHAKANYA										
<ul style="list-style-type: none"> Tlhakanya maduo a ngwana mongwe le mongwe a selekanyo sa 5 o kopanye tirwana tse pedi go fitlhelele palo go tlhe ya 10. Aroganya ka 2 go fitlhelela selekanyo sa 1-5 go kwala dipholo. 										

THADISO YA KGATO YA MOPHATO YA MEDUMO.

	MOPHATO 1		MOPHATO 2		MOPHATO 3	
	TEMA	MEDUMO	TEMA	MEDUMO	TEMA	MEDUMO
KT1 B 1	GO TLWAETSA		LENAANE -TSHOBOKANYO YA TLHATLHOBO LE TLHATLHOBO YA MOTHEO. mafokoj,w, ala. tala	Poeletso ya oo oa ee br dr fl sl cl pl gr tr	LENAANE-TSHOBOKANYO YA TLHATLHOBO LE TLHATLHOBO YA MOTHEO. Poeletso ya oo oa ee br dr fl sl cl pl gr tr	
KT1 B 2						
KT1 B 3	Re ya sekolong	Medumo ya tikologo				
KT1 B 4	Medumo ya tikologo					
KT1 B 5	Medumo ya tikologo					
KT1 B 6	a					
KT1 B 7	Re tshameka kwa ntle	s	Go keteka letsatsi la matsalo	e	-sh	
KT1 B 8		t		i		
KT1 B 9	Re na le maikutlo	p	Go itsamaela	o	-th	
KT1 B 10		Poeletso		u		
KT2 B 1	Di tsala	i	Go thusa ditsala	Boelets: e i /ala an	Nna le bo nkgonne	u-e
KT2 B 2		n		Boeletsao/u / ela		oo
KT2 B 3		m	Go ipeela diphlhelelo	y	Ikatiso e a lolamisa	ea
KT2 B 4		h		s		oa
KT2 B 5		o	Re na le maikutlo!	Leele/Khutshwane	Ba losika ba kgatalelana	ng/nk
KT2 B 6		b		Leele/Khutshwane		ch/cl
KT2 B 7		c	Go dira diphoso	ed	Go Kgerisa	a-e
KT2 B 8		k		ing		i-e
KT2 B 9		e	Go bolokesega le go nna maikarabelo	Poeletso	Re Bakwadi	o-e
KT2 B 10		Poeletso		Poeletso		u-e
KT2 B 11						Poeletso
KT3 B 1	Go dikologa teropo	ck	Ditso	th-	Lerato	ai
KT3 B 2		g		kg-		ay
KT3 B 3		d	Loago	ts-	Go nna nnene	oi
KT3 B 4		u		th-		ou
KT3 B 5		r	Go nagana ga botaki	Mafoko a losika	Tharabololo ya bothata	Tlh- tlhaela
KT3 B 6		f		-lle,-ela, e		
KT3 B 7		l	Go ja go go itekanetseng		Go ithuta dilo tse dishwa	Kgw- kgwele
KT3 B 8		Bontsi s		-ela,		Tlw-tlwaela
KT3 B 9		Bontsi es	Go tshwenyega le go boifa	oo	Ikitsiso	tsh-
KT3 B 10		Poeletso		-ile		th-
KT3 B 11			Poeletso			
KT4 B 1	Tharabolola ya bothata	j	Tharabolola ya bothata	kg-	Maatla a thuto	ei
KT4 B 2		v		th-		
KT4 B 3		w	Ditshwantsho tsa bagaka	Ph-	Goiketla le go Sosologa.	
KT4 B 4		x		tw-		spr
KT4 B 5		y	Kgeriso le ditebegu	oo	Go nna mo kutlo-botlhokong	str
KT4 B 6		Poeletso		ee		dr
KT4 B 7		Bontsi-s and -es	Tiriso ya tekenoloji	Poeletso	Ditragalo tsa kgale.	Poeletso
KT4 B 8		Bontsi -s and -es		Tlhatlhobo		-
KT4 B 9	Paakanyetso ya 2022	Poeletso	Poeletso	Poeletso		megatlana
KT4 B 10		Poeletso	Poeletso	Poeletso		Poeletso

LENAANE-THUTO LA NGWAGA [2021] – KGWEDITHARO 2: PUO TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 1

Kgweditharo 2 Matsatsi a 51	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10															
Setlhogo se se tshitshintswe ng	Ditsala	Ditsala	Go jala	Go jala	Diphologolo	Diphologolo	Metshameko	Metshameko	Dikolojwane tse tharo	Dikolojwane tse tharo															
CAPS Topic	GO REETSA LE GO BUA																								
Diteng/ Dikgopololo/ Dikgono	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso															
Pina/ Raeme Itlhamele tse di tsamaisanag le setlhogo	<table border="1" style="width: 100px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Lyrics</th> <th style="background-color: #cccccc;">Actions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fa o batla go nna tsala opa diatla</td> <td>Opa diatla ga bedi</td> </tr> <tr> <td>Fa o batla go nna tsala opa diatla</td> <td>Opa diatla ga bedi</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 40px;"></td> </tr> <tr> <td>Tsala ke motho yo o nang le botho</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fa o batla go nna tsala</td> <td>Opa diatla ga bedi</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 40px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Lyrics	Actions	Fa o batla go nna tsala opa diatla	Opa diatla ga bedi	Fa o batla go nna tsala opa diatla	Opa diatla ga bedi			Tsala ke motho yo o nang le botho		Fa o batla go nna tsala	Opa diatla ga bedi												
Lyrics	Actions																								
Fa o batla go nna tsala opa diatla	Opa diatla ga bedi																								
Fa o batla go nna tsala opa diatla	Opa diatla ga bedi																								
Tsala ke motho yo o nang le botho																									
Fa o batla go nna tsala	Opa diatla ga bedi																								

Kgweditharo 2 Matsatsi a 51	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Potso ya letsatsi	opa diatla									
Tshitshinyo ya tlotlofoko Tlotlofoko e tla ikaega ka setlhogo (Teach 4 words a day)	tsala, ditsala, bua, tshameka, nosi, kopana, wa, tshega, motlae, arogana, naya, botho, sereledi, legae	talente, terama, ngangisana, lefufa, metshameko, sephiri, bolelela, itshwarela, karata, maleka	dijalo, gola, Korong, jala, tlhabo ya letsatsi, mmu, metsi, pula, sila, paka, dijo, bupi, arogana, tiro, nosi, rotlhe	tshimo, ditamati, digwete, morogo, seboko, dijalo,	methalo, dipatso, nkwe, pitse, boboa, boleta, tau, mmutla, leroo, motsu, meno, tshosa, letlalo, makgwakgwa, tlou, nogra, mogatla, telele, khutswane	khutswane, masi, kgomo, kgogo, pere, segwete, molemi, nku, tsuane, kolobe, mmopo, timetse, podi, lonaka	Bolo, raga, ikatisa, tshwara, lebala, tsela, letsatsi, bosigo, godimo, tlase, fofile, setlhophha, bolotloa cricket, Makala, tshoga, fofa	konopa, otla, tlhatlagantswe, ntlha, supa, fonya	ntlo, bojang, dikota, ditena, tshoga, Phiri, tebelo, futswetsa, tlase, godimo, kokota, kgang, lebati	senthaga, matla, lethaka, letlapa, nogra, mogatla, tshoga, senya, metsa, magotlo,

Kgweditharo 2 Matsatsi a 51	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Ditselana tsa go konosetsa Curriculum	<ul style="list-style-type: none"> • Tswelela go aga tlotlofoko ya molomo [go reetsa le go bua] o dirisa ditlhogo tse di tlhophilweng ke morutabana. • Tsibogela ditaelo tse di bonolo a bo a dira dikopo tse dikhutshwane ka go dirisa dipolelo tse di tlhomameng. • O tsibogela ditaelo tse di bonolo. • Tlhaloganya le go araba dipotso tse di bonolo jaaka 'mang?' 'di le kae?' • O dira dikopo tse di bonolo, sekao: 'ke kopa dijo.' • O supa dilo ka thaloso e e bonolo ya molomo. • O bua ka dilo tse di mo phaposiborutelong kgotsa mo setshwantshong go ya ka tsibogelo le ditaelo tsa morutabana. • Reetsa le motlotlo • O ithuta ka tlhogo le go diragatsa diraeme le maboko a a bonolo le dipina • O tshameka metshameko ya puo 									
Letlha le o feditseng ka lona										

Term 2 51 days	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10
CAPS Topic	PUISOKOPANELO									
Diteng/ Dikgopolo/ Dikgono	Mosupologo – Pele ga puiso Labobedi – Puiso ya ntlha Laboraro: Thadiso ya kgang Labone: Puiso ya bobedi Labotlhano: Morago ga puiso (Morutwana a tlotle ka se a se ratileng thata mo kgannyeng)	Mosupologo - Pele ga puiso Labobedi – Puiso ya ntlha Laboraro: Thadiso ya kgang Labone: Puiso ya bobedi Labotlhano: Morago ga puiso (Morutwana a tlotle ka se a se ratileng thata mo kgannyeng)	Mosupologo - Pele ga puiso Labobedi – Puiso ya ntlha Laboraro: Thadiso ya kgang Labone: Puiso ya bobedi Labotlhano: Morago ga puiso (Morutwana a tlotle ka se a se ratileng thata mo kgannyeng)	Mosupologo - Pele ga puiso Labobedi – Puiso ya ntlha Laboraro: Thadiso ya kgang Labone: Puiso ya bobedi Labotlhano: Morago ga puiso (Morutwana a tlotle ka se a se ratileng thata mo kgannyeng)	Mosupologo - Pele ga puiso Labobedi – Puiso ya ntlha Laboraro: Thadiso ya kgang Labone: Puiso ya bobedi Labotlhano: Morago ga puiso (Morutwana a tlotle ka se a se ratileng thata mo kgannyeng)	Mosupologo - Pele ga puiso Labobedi – Puiso ya ntlha Laboraro: Thadiso ya kgang Labone: Puiso ya bobedi Labotlhano: Morago ga puiso (Morutwana a tlotle ka se a se ratileng thata mo kgannyeng)	Mosupologo - Pele ga puiso Labobedi – Puiso ya ntlha Laboraro: Thadiso ya kgang Labone: Puiso ya bobedi Labotlhano: Morago ga puiso (Morutwana a tlotle ka se a se ratileng thata mo kgannyeng)	Mosupologo - Pele ga puiso Labobedi – Puiso ya ntlha Laboraro: Thadiso ya kgang Labone: Puiso ya bobedi Labotlhano: Morago ga puiso (Morutwana a tlotle ka se a se ratileng thata mo kgannyeng)	Mosupologo - Pele ga puiso Labobedi – Puiso ya ntlha Laboraro: Thadiso ya kgang Labone: Puiso ya bobedi Labotlhano: Morago ga puiso (Morutwana a tlotle ka se a se ratileng thata mo kgannyeng)	
Ditselana tsa go konosetsa Curriculum	<p>Tshimologo ya medumopuo</p> <ul style="list-style-type: none"> O lemoga mangwe a mafoko a a tlwaelegileng mo tikologong ya letsatsi lengwe le lengwe. o simolola go lemoga tshimologo ya medumopuo e e farologaneng mo mafokong, sekao: 'b' mo go 'bana', 'a' mo go 'apole' <p>Puisokopanelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Reetsa kgang kgotsa setlhengwa se se nang le ntse ba setse morutabana morago le go lebelela ditshwantsho. Tlotla ka ditshwantsho a dirisa puo ya Ga emo go tlhokagalang. Supa dilo mo ditshwantshong. Araba dipotso dingwe tse di bonolo ka tshegetso ya ditshwantsho. O ithuta tlotlofoko nngwe ya molomo. Morago ga poeletso ya puiso o tsena khorase mo gar emo go tlhokagalang. O diragatse kgang o dirise mmuisano. O rale setshwantsho o be o bone kakanyokgolo yak gang. 									
Letlha le o feditseng ka lona										

Term 2 51 days	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
CAPS Topic	MEDUMOPUO									
Diteng/ Dikgopolo/ Dikgono	Boeletsa medumo e e rutilweng mo kgweditharong ya 1 b bana, bona, buka, bina, bofa, bua Farologanya medumo , sekao:'b' le 'a'	Boeletsa medumo e e rutilweng mo kgweditharong ya 1 a aba, bopa, boifa, bola, abuti	Boeletsa medumo le mafoko a a rutilweng h hutshe, hema, huma, thema	Boeletsa medumo le mafoko a a rutilweng e epa, jetse, nosetsa, lema, mela, metsi	Boeletsa medumo le mafoko a a rutilweng m mme, monna, mosimane, mosetsana	Boeletsa medumo le mafoko a a rutilweng n nna, nko, nku, noka, nkgo	Boeletsa medumo le mafoko a a rutilweng d dijo, diaparo, dijalo, diatla, dibuka	Boeletsa medumo le mafoko a a rutilweng o oma, oka, oketsa, opela, olela	Boeletsa medumo le mafoko a a rutilweng I lela, lesea, lepodisi, lebala, leoto, leitlhlo	Boeletsa medumo le mafoko a a rutilweng [b,a,h,e,m,n,d,o,l] Bopa le go kgaoganya mafoko a dinoko di le tharo a dirisa medumo e a ithutileng, sekao: a-pa-ra, a-ga, o-ma, n-ku
Ditselana tsa go konosetsa Curriculum	<ul style="list-style-type: none"> Kgaoganya dipolelo tsa molomo ka mafoko a le nosi ka go opa diatla mo lefokong lengwe le lengwe, sekao: polelo e e tswang mo kgang ya beke. <input type="checkbox"/> Opa diatla ka dinoko tsa mafoko a a tlwaelegileng, sekao: ba-na , a-pa-ya <input type="checkbox"/> Ka thuso ya morutabana o supa mangwe a mafoko a a rumisanang a kgang, dipina le diraeme. <input type="checkbox"/> O simolola go lemoga tshimologo ya medumopuo e e far Loganeng mo mafokong, sekao: 'b' mo go 'bana', 'a' mo go 'apole' 									
Letlha le o feditseng ka lona										
Term 2 51 days	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10
CAPS Topic	GO KWALA GO KWALA GO TSHWANETSE GA TSHEGETSWA KE MORUTABANA KA NAKO TSOTLHE.									

Diteng/ Dikgopololo/ Dikgono	Tsala ya me ke Barutwana ba itaka le ditsala tsa bona	Re rata go Barutwana ba taka sengwe seo ba ratang go se dira le ditsala tsa bona.	Ke batla go jala Barutwana ba taka sengwe seo ba ratang go se jala	Tshinwana ya me e tlese ka Barutwana ba taka tshingwana ya bona.	Ke batla go bona Barutwana ba taka phologolo ya naga eo ba ratang go e bona	Phologolo e ke e ratang ke Barutwana ba taka phologolo e ba e ratang.	Ke rata go tshameka Barutwana ba taka motshameko o ba o ratang.	Ke tshameka metshameko le Barutwana ba taka motho o ba ratang go tshameka metshameko le ena	Ke batla go aga ... Barutwana ba taka ntlo e ba ratang go e aga. tse tharo le e kgolo e e bosula
Ditselana tsa go konosetsa Curriculum	<ul style="list-style-type: none"> Ka thuso ya morutabana o kwala dintlhathlhaloso tsa setshwantsho le go buisa se a se kwadileng. 									
Letlha le o feditseng ka lona										
Ditirwana tsa tlaleletso	Taka setshwantsho sa tsala ya gago e o e ratang thata.	Taka setshwantsho mme o bontshe maikutlo a gago fa o na le ditsala tsa gago	Taka setshwantsho sa sengwe le sengwe se se golang	Taka se o ka ratang go se jala ko gae.	Taka phologolo ya naga e o e ratang.	Taka phologolo ya ko gae e o e ratang.	Taka motshameko o o ratang go o tshameka.	Taka motshameko o o ratang go o tshameka.	Taka setshwantsho sa dikolojwane tse tharo	Taka setshwantsho sa magotlo a mararo.
Seo barutwana ba ntseng ba se itse	Barutwana ba itse setlhogo sengwe le sengwe se se rutiwang.									
Dithusathuto	Buka kgolo Karata pepentsho [Flash cards] Ditshwantsho [Pictures] Phouse dara [Posters] Buka puiso [Readers] Pampiri tsa tiro [Work sheets for learners to use while a group is busy with group guided reading] Realia									
Ditirwana tsa tlhatlhobo e e sa tlhomamang	<ul style="list-style-type: none"> Netefatsa gore barutwana ba newa sebaka sa go diragatsa bokgoni ka ditirwana tsa molomo. Se se diragatse ka tlhatlhobo e e sa tlhomamang. 									

TLHATLHOBO: KGWEDITHARO 2

LENAANE LA TLHATLHOBO:

DIKGONO: GO REETSA LE GO BUA	Dikgono tse di tlhatlhobiwang	Mokgwa wa tlhatlhobo	Sediriswa sa tlhatlhobo	Maduo a a tshitshintsweng	Letlha tshitshinyo la go dira tiro	Letlha le tiro e weditsweng ka lona
	<ul style="list-style-type: none"> O tsibogela dipotso le ditaelo tse di bonolo. O supa dilo mo phaposing kgotsa mo sethwantshong go ya ka tsibogelo le ditaelo tsa morutabana. 	Molomo le Tiragatso	Ruburiki	10	Ka beke ya 9	
	<ul style="list-style-type: none"> O tsibogela ditumediso le ditaelo tse di bonolo a dirisa dipolelwana go supa tlotlofoko ya puo ya molomo. O opela dipina tse di bonolo le diraeme mme a di diragatsa. O tlhaloganya le go dirisa popego tsa puo mo bokaong jwa tsona. 		Lenanenetefatso [checklist]	n/a		

Dintlhatalaleletso go morutabana: Ka beke 9 o tshwanetse wa be o feditse lenanenetefatso, o be o naya morutwana mongwe le mongwe maduo go ya bokgoni jwa gagwe mo dikgonong di le pedi tsa ruburiki. Maduo a riburiki a tsena mo SASAMS.

MEDUMOPUO	<ul style="list-style-type: none"> O opa diatla go ya ka dinoko tsa mafoko a a tlwaelegileng 	Molomo le Tiragatso	Ruburiki	5	Ka beke ya 9	
	<ul style="list-style-type: none"> O kgaoganya dipolelo tsa molomo ka mafoko a le nosi ka go opa diatla mo lefokong lengwe le lengwe O supa magwe a mafoko a a rumisanang a kgang,dipina le diraeme. O simolola go lemoga tshimologo ya medumopuo e e farologaneng mo mafokong. 		Lenanenetefatso [checklist]	n/a		

Dintlhatalaleletso go morutabana: Ka beke 9 o tshwanetse wa be o feditse lenanenetefatso, o be o naya morutwana mongwe le mongwe maduo go ya bokgoni jwa gagwe mo kgonong e le nngwe ya ruburiki. Maduo a riburiki a tsena mo SASAMS.

GO BUISA	<ul style="list-style-type: none"> Reetsa kgang kgotsa setlhangwa se se nang le nnene Morago ga poeletso ya puiso, o tsena khorase mo gar emo go tlhokagalang. 	Molomo le tiragatso	Ruburiki	10	Ka beke ya 9	
	<ul style="list-style-type: none"> Araba dipotso dingwe tsa molomo ka gak gang kgotsa setlhangwa se se nang le nnene. O supa go tlhaloganya tlotlofoko mo kgang ka go supa mo sethwantshong a tsibogela ditaelo go tswa mo morutabaneng. 		Lenanenetefatso [checklist]	n/a		

Dintlhatalaleletso go morutabana: Ka beke 9 o tshwanetse wa be o feditse lenanenetefatso, o be o naya morutwana mongwe le mongwe maduo go ya bokgoni jwa gagwe mo dikgonong di le pedi tsa ruburiki. Maduo a riburiki a tsena mo SASAMS.

GO KWALA	O kopolola ntlhatlhaloso ya setshwantsho se a se radileng le go buisa se a se kwadileng gape.	Go kwala	Buka ya tiro-phaposi	n/a	Ka beke ya 9	
----------	---	----------	----------------------	-----	--------------	--

Dintlhatalaleletso go morutabana: lebelela bokgoni ba go kwala ka nako ya puisokopanelo. Konosetsa lenanenetefatso mo bekeng ya 9. Ga go na tlhatlhobo e e tlhomameng.

TOTAL SCORE: Scores will be captured on SASAMS. The score will be converted to indicate level 1-7

TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG: LEAANENATEFATSO LE LE DIRISIWANG

TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: PAPETLANA YA MADUO

RUBURIKI YA MOPHATO 1 KGWEDITHARO YA 2					
GO REETSA LE GO BUA					
TIRWANA	1	2	3	4	5
O tsibogela dipotso le ditaelo tse di bonolo.	Morutwana o palelwa ke go tsibogela ditaelo ka nosi ntle le thuso ya morutabana.	Morutwana o bontsha go ikobonya fa a tsibogela ditaelo tsa molomo	Morutwana o Igona go tsibogela ditaelo di le 2.	Morutwana o kgona go tsibogela dipotso le ditaelo tse di bonolo di le 3 ka go itshepa.	Morutwana o kgona go tsibogela dipotso le ditaelo tse di bonolo di le 4 ka go itshepa a sa ikobonye.
TIRWANA	1	2	3	4	5
O supa dilo mo phaposing kgotsa mo sethwantshong go ya ka tsibogelo le ditaelo tsa morutabana.	Morutwana o kgona go supa dilo di le 1-2 mo phaposing kgotsa mo sethwantshong .	Morutwana o kgona go supa dilo di le 3-4 mo phaposing kgotsa mo sethwantshong .	Morutwana o kgona go supa dilo di le 5-6 mo phaposing kgotsa mo sethwantshong .	Morutwana o kgona go supa dilo di le 7-8 mo phaposing kgotsa mo sethwantshong .	Morutwana o kgona go supa dilo di le 9-10 mo phaposing kgotsa mo sethwantshong .
MEDUMOPUO					
TIRWANA	1	2	3	4	5
O opa diatla go ya ka dinoko tsa mafoko a a tlwaelegileng	Morutwana ga a kgone ntle le thuso ya morutabana.	Morutwana o leka go opa diatla go ya ka noko ya lefoko e le 1 go tswa go a le 4 a tsamaya a tlogela dinoko di le 2-3.	Morutwana o leka go opa diatla go ya ka dinoko tsa mafoko a le 2 go tswa go a le 4 a tsamaya a tlogela noko e le 1.	Morutwana o kgona go opa diatla go ya ka dinoko tsa mafoko a le 3 ka go itshepa.	Morutwana o kgona go opa diatla go ya ka dinoko tsa mafoko a le 4 ka go itshepa.
GO BUISA					
TIRWANA	1	2	3	4	5
Reetsa kgang kgotsa setlhlangwa se se nang le nnete	Morutwana o tlhoka thuso ya morutabana go arabela kgang.	Morutwana o leka go reetsa le go arabela kgang kgotsa setlhlangwa se a se buisetswang.	Morutwana o reetsa le go arabela kgang kgotsa setlhlangwa se a se buisetswang sentle fela morutabana o tshwanelwa ke go dirisa ponthso ya mmelle [gestures] gore a tlhaloganye.	Morutwana o reetsa le go arabela kgang kgotsa setlhlangwa se a se buisetswang sentle.	Morutwana o reetsa le go arabela kgang kgotsa setlhlangwa se a se buisetswang se se nang le nnete
TIRWANA	1	2	3	4	5
Morago ga poeletso ya puiso o tsena khorase mo gare mo go tlhokagalang.	Ka thuso ya morutabana o leka go tsena khorase ya puiso poeletso mo gare go ya ka moo a rutilweng.	Morutwana o leka go tsena khorase ya puiso poeletso mo gare go ya ka moo a rutilweng.	Morutwana o tsena khorase ya puiso poeletso mo gare go ya ka moo a rutilweng.	Morutwana o tsena khorase ya puiso poeletso mo gare mo go tlhokagalang e bile a bontsha a itshepa go ya ka moribo.	Morutwana o tsena khorase ya puiso poeletso mo gare mo go tlhokagalang e bile a bontsha a itshepa.

2021 THADISO KA GA DIKGONO TSA PUO TSE DI TSHWANETSENG GO RUTWA MO PUOTLALELETSO YA NTLHA MO MOPHATO 1 –KGWEDITHARO 3

Kgweditharo 3 52 malatsi	Beke ya ntlha	Beke ya bobedi	Beke ya boraro	Beke ya bone	Beke ya bothano	Beke ya boratario	Beke ya bosupa	Beke ya borobedi	Beke ya borobongwe	Beke ya bolesome
Nako e e tshitshintswe ng	Mo tikologong ya toropo	Tikologo ya toropo	Go dira mmogo	Go dira mmogo	Diaparo	Diaparo	Go buisa go monate	Go buisa go monate	Go tshwara mebele ya rona e sireletsegile e itekanetse	Go tshwara mebele ya rona e sireletsegile e itekanetse
CAPS Setlhogo	Go reetsa le go bua <ul style="list-style-type: none"> • Simolola ka tumediso • Pina/raeme • Dikarabo tse di bulegileng • Tlotlofoko e ntshwa le mafoko a a thagelelangg kgapetsakgapetsa 									
Diteng,Dikgopo olo, Dikgono	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso	Tumediso
Pina/Raeme	Lyrics	Actions	Lyrics	Actions	Lyrics	Actions	Lyrics	Actions	Lyrics	Actions
	We'll be going into town on the bus	Pretend to be riding in a bus	Turn left , turn right	Turn body to face left, then turn to face right	The more we work together, together,	Point to your friends	If we work together	Point to your friend	Children with a white shirt	
	We'll be going into town on the bus		Go up go down	Stand up then squat down	together, together,		If we try our best		Children with a white shirt	
	We'll be going into town	Pretend to be riding in a bus	Turn left turn right	Turn body to face left, then turn to face right	The more we work together,	Point to your friends	We will get it done	Throw your arms up and jump up in the air		
	We'll be going into town		Come see our town		the better it'll be!		Please stand up	Stand		
	We'll be going into town on the bus		Turn left turn right	Turn body to face left, then turn to face right	The more we help each other,	Point to your friends	Please stand up	Stand		
	There are so many places we will see	Pretend to be riding in a bus	Go up go down	Stand up then squat down	each other,		And we can rest	Pretend to relax		
	There are so many places will see				each other,					
	There are so many places.	Put your hands on your eyes, Open your eyes wide	Turn left turn right	Turn body to face left, then turn to face right	each other, each other,	Point to your friends				
	There are so many places.		To the library in town		each other, each other					

Kgweditharo 3 52 malatsi	Beke ya ntlha	Beke ya bobedi	Beke ya boraro	Beke ya bone	Beke ya bothano	Beke ya borataro	Beke ya bosupa	Beke ya borobedi	Beke ya borobongwe	Beke ya bolesome
Potso ya letsatsi	Mafelo a re tla a bonang Mabili a bese.... Adapt the question to be related to your theme and vocabulary taught for the week.	Adapt the question to suit your theme.	Adapt the question to be related to your theme and vocabulary taught for the week.	Adapt the question to be related to your theme and vocabulary taught for the week.	Adapt the question to relate to your theme for example. Which animal do you like? A zebra with stripes or a leopard with spots?	Adapt the question to relate to your theme.	Adapt the question to relate to your theme.	Adapt the question to relate to your theme.	Adapt the question to be related to your theme and vocabulary taught for the week.	Adapt the question to be related to your theme and vocabulary taught.
Tlotlofoko e ntshwa (Ruta mafoko a le mane ka letsatsi)	sepalangwa, toropo, , mmila, maemelo a bese, sekolo, tiliniki, botlhokwa, kgweetsa mokgweetsi, kgweeditse, itlhaganelo, leokwane tletse, Iolea, tsamaya ka maoto, lefelo la go tshela leokwane	sireletsega, go sa sireletsege, legae, kgolo, morogo, kgomaretse, goga, , fatshe, leswe, mofufutso, bitsa, ba lelapa , botlhale, o bua nnete, fositse, setlhopa, tirisano-mmogo	dira, thusa, phaposi, kgolo, morogo, kgomaretse, goga, , fatshe, leswe, mofufutso, bitsa, ba lelapa , botlhale, o bua nnete, fositse, setlhopa, tirisano-mmogo	phepafatsa, tiro, mathata, go baakanya, tapeiti, baakanya, thubegile, tshasa,lebotal, dipampiri , lebokoso go dirisa gape , kgobokanya, tlhaloganyo, setlhopa, go ema mo moleng	diaparo, pududu, khibidu, , apara, setlhako, mmala wa lamune, tala, mosese, borukgwe, mosese wa letheka, , jeresi, hempe tsididi, bothito, pula, lengola/koloba ,omeletse	sekipa, tlhopa,, tshweu, , koloi, , reka, go sa dumalane, ngangisana, theko, kgobegile marapo, mosimane, mosetsanal,kwa pele, kwa morago, koki pene, thala, seipone,	buka, monate, buisa, batsadi, , kgangkhutshwe, setlhogo,mokwadi, lethare/tsebe, (, modiragatsi, setshwantsho, mafoko, modumo, mahala, kgotsofatsang, mpho, ratana, , mowa	koranta, , Beibele, thata, kgangkhutshwe, mogala, , senka, itumedisa, setshwantsho, mafoko, modumo, mahala, kgotsofatsang, mpho, ratana, , mowa	mmele, kokoro, sekutara, baesekel, , thuba thubegile, lerapo, lejwe, utlwisa botlhoko, tlhogo, go wa sireletsat, tlhapa, lebanta la tshireletso, bobola, go itekanelo, robala, letsapa, awake, boboko	mmila, bolela, tshepa, atla molomo, , dijo, leungo, merogo, bontsi, ikgatholosa, reetsa, maikutlo, go goelela, dumedisa, seatla, lethabaphefo, kwa tlase
Mafoko a a dirisiwang kgapetsakgapetsa	kgweetsa, tekesi, motikologong	mmogo, tsala, lebentle, ausi	thusa, fa, tswee-tswee, ntswa	ba, dira,goga, morogo	Kwa godimo, kwa tlase, mo teng	Ke eng, reka, pedi, hempe	se, monate, buka	buisa, batla, , dibuka	apara, kgweetsa, lekarapa	bolela, mme, rre, tlase
Curriculum Coverage Tracking	<ul style="list-style-type: none"> O simolola go tlhabolola tlotlofoko ya puo ya molomo a dirisa dithitokgang jaaka 'Diphologolo'. O tsibogela ditumedisol le ditaelano tse di bonolo, o dirisa dipolelwana sk 'Salang sentle'.. O supa dilo mo phaposingborutelo kgotsa mo setshwantshong go ya ka tsibogelo le ditaelo tsa morutabana. O neela maina a dilo mo setshwantshong kgotsa mo phaposing go ya ka tsibogelo le dipotso O tsibogela ka namana ditaelo tsa molomo tse di bonolo. O tsibogela dipotso tse di bonolo , sk 'Mmala wa katse o ntse jang? O tlhaloganya le go dirisa dipopego tsa puo mo bokaong jwa tsona.. O supa motho , phologolo kgotsa selo go tswa mo tlhalosong ya molomo e e bonolo. Opela dipina tse di bonolo mme a diragatsa O tshameka motshamaeko wa tiriso ya puo,sk. Motshameko wa go fopholetsa 									
Letlhare la go fetsa										

Kgweditharo 3 52 malatsi	Beke ya ntlha	Beke ya bobedi	Beke ya boraro	Beke ya bone	Beke ya botlhano	Beke ya borataro	Beke ya bosupa	Beke ya borobedi	Beke ya borobongwe	Beke ya bosome	
CAPS setlhogo	PUISO Mo mophatong wa ntlha re buisa Puisokopanelo fela Bana ba bonela pele se se tla diragala mo kgannyeng (puiso ya ntlha) visualise, make inferences (make a good guess) , ba lomaganya										
Diteng,Dikgopo lo le Dikgono	Mosupologo:: Puiso Ponelopele Labobedi:: Puiso ya ntlha Laboraro: Thala kgang Labone: Puiso ya bobedi Friday- Labone: Puiso ya bobedi Labotlhano:: Puiso Poeletso (Bana ba boeletsa bontlhannngwe jwa kgang e ba e ratileng.	Puiso Ponelopele Puiso ya ntlha Laboraro:- Thala kgang Labone:: Puiso ya bobedi Puiso ya ntlha Laboraro: Thala kgang Puiso ya bobedi Puiso Poeletso (Bana ba boeletsa bontlhannngwe jwa kgang e ba e ratileng thata	Puiso Ponelopele Puiso ya ntlha Laboraro: Thala kgang Puiso ya bobedi Puiso Poeletso (Bana ba boeletsa bontlhannngwe jwa kgang e ba e ratileng thata	Puiso Ponelopele Puiso ya ntlha Laboraro: Thala kgang Puiso ya bobedi Puiso Poeletso (Bana ba boeletsa bontlhannngwe jwa kgang e ba e ratileng thata	Puiso Ponelopele Puiso ya ntlha(Visualise) Bana ba thala kgang ka Laboraro Puiso ya bobedi(inferences)	Puiso Poeletso Puiso ya ntlha Bana ba thala kgang ka laboraro Puiso ya bobedi	Puiso Poeletso Puiso ya ntlha Bana thala kgang ka Laboraro. Puiso ya bobedi Puiso Poeletso:(Bana ba diragatsa bontlhannngwe jwa kgang.	Puiso Ponelopele Puiso ya ntlha Bana thala kgang ka Laboraro. Puiso ya bobedi Puiso Poeletso: Tiragatso kgang	Puiso Ponelopele Puiso ya ntlha Bana thala kgang ka Laboraro. Puiso ya bobedi Puiso Poeletso: Tiragatso kgang	Puiso Ponelopele Puiso ya ntlha Laboraro:Thala kgang Puiso ya bobedi Puiso Poeletso Tiragatso kgang	Puiso Ponelopele Puiso ya ntlha Laboraro:Thala kgang Puiso ya bobedi Puiso Poeletso Tiragatso kgang
Go fithelela thuto le go e latedisa	<ul style="list-style-type: none"> Reetsa kgang kgotsa setlhanga se se nang le nnete fa ba ntse ba setse morutabana morago le go lebelela ditshwantsho. Araba dipotso dingwe tse di bonolo ka tshegetso ya ditshwantsho. Supa dilo mo ditshwantshong, sk. 'mpontshe rremogolo' 'Supa ntswa' Listens to the story or non-fiction text while following the teacher and looking at the pictures. Tlotla ka ditshwantsho a dirisa puogae mo go tlhokagalang O ithuta tlotlofoko nngwe ya molomo, sk. Mme, katse,nkgonne,diaparo jj. Morago ga poeletso ya puiso o tsena khorase mo gare mo go tlhokagalang. O diragatsa kgang a dirisa mmuisano. O thala setshwantsho a be a bona kakanyokgolo mo kgannyeng. 										
Letlha la go fetsa											

Term 3 52 days	Beke ya ntlha 1	Beke ya bobedi	Beke ya boraro	Beke ya bone	Beke ya botlhano	Beke ya borataro	Beke ya bosupa	Beke ya borobedi	Beke ya borobonngwe	Beke ya bolesome
CAPS Setlhogo	MEDUMO									
Diteng,Dikgopo lo,Dikgono	Poeletso ya medumo e e rutilweng mo kgweditharo 2. ala, ama,,ema,, ina, sack, mock Itsise medumo le mafoko a masha.mafoko a a dumang mmogo, sk.. roka/noka; oka/aka; opa/ota.	Poeletso ya medumo le mafoko a a rutilweng gama, gata, gae, legae. goga, gum, gem Itsiise medumo le mafoko a masha.Differentiate between ck and g Kgaoganya mafoko a a tlwaelegileng ka dinoko sk.. mafoko a a tlhagelelang kgapetsakgapetsa/ go tswa mo kgang	Poeletso ya medumo le mafoko a a rutilweng d dijo, dula, duba, diga, dry, dam, dig Itsise medumo le mafoko Clap out syllables in familiar words, e.g. sight words/ words from the story.	Poeletso ya medumo le mafoko a a rutilweng. u bula bua buisa, duba, bug Itsise medumo le mafoko Kgaoganya le go kopanya	Poeletso ya medumo le mafoko a a rutilweng. r raga, roma, roka robala, Itsise medumo le mafoko Kgaoganya le go kopanya	Poeletso ya medumo le mafoko a a rutilweng f foka, foka, folaga, fodisa fin, far Itsise medumo le mafoko Kgaoganya le go kopanya	Poeletso ya medumo le mafoko a a rutilweng l loga lapa, loma, dipesa Itsise medumo le mafoko Kgaoganya le go kopanya	Poeletso ya medumo le mafoko a a rutilweng Bontsi Sk. dibuka dintswa. dikouso, dikatse, dipeba, Tlhalosa tiro ya -d	Review past sounds and words. Bontsi-d Sk.. dibokoso dijana dikhai, digalase Tlhalosa bongwe-le bontsi	Poeletso ya medumo le mafoko a a rutilweng Itsise medumo le mafoko Kgaoganya le go kopanya
Go fitlhelela thuto le go e latedisa	<ul style="list-style-type: none"> O opa diatla ka dinoko tsa mafoko a a tlwaelegileng,sk ba-na,pa-na-na. Ka thuso ya morutabana o supa mangwe a mafoko a a rumisanang a kgang,dipina le diraeme. O simolola go lemoga tshimologo ya medumopuo e e farologaneng mo mafokong sk.'b' mo go bana. O lemoga bontsi ka go bo utlwa. 									
Letha la go fetsa										
CAPS Setlhogo	GO KWALA Gakologelwa go diragatsa go kwala mo letlapakwalelong									
Diteng,Dikgopo lo le Dikgono	Ke rata go ya..... Thala lefelo le o ratang go ya kwa go lona kwa toropong town.	Ke ya toropong. Baithuti ba ithala bay a toropong.	Ke dira sentle le,.... Baithuti ba thala motho yo ba ratang go dira le ene	Nna le tsala ya mel..... Baithuti ba thala ba dira mmogo le ditsala tsa bone. together with their friend.	Ke rata go apara.... Baithuti ba thala dilo tse ba ratang go di apara.	Ke rata go reka.....kwa lebentleleng la diaparo.	Ke rata go buisa kgang..... Baithuti ba thala kgang e be ratang go e buisa.	Ke rata go buisa.... Baithuti ba thala batho ba ba ratang go buisa mmogo le bone..	Mmele wa me o itekanetse fa ke... Baithuti ba thala selo se ba tshwarang mebele ya bone e itekanetse ka sone.	Ke tshepa..... Baithuti ba thala setshwantsho sa sa motho yo ba sa mo tshepeng..

Go fitlhelela thuto le go e latedisa	<ul style="list-style-type: none"> Ka thuso ya morutabana o kwala dintlhatalhaloso tsa setshwantsho le go buisa se a se kwadileng. Ka thuso ya morutabana o kwala lenaane le le bonolo ka setlhogo sk.diphologolo: ntswa, katse,kgomo jj maungo:apole, panama, namune jj 								
Date completed									
Ditirwana tse di atolositsweng	DBE Bukatlaleletso 2 ditsebe/mathlare 2 le 3 Thala setshwantsho sa mafelo a o a ratang mo toropong.	DBE Bukatlaleletso ya 2/mathlare 4-5 Thala setshwantsho sag ago o ya toropong.	DBE Bukatlaleletso 2 matlhare 6,7 le 8 Thala setshwantsho ka wena o dira mmogo le tsala ya gago...	DBE Bukatlaleletso 2 mathlare 8,9 Thala setshwantsho ka sengwe se o se dirang go thusa ba lelapa kwa gae..	DBE Bukatlaleletso 2 matlhare 10,11 le 12 Thala setshwantsho sa diaparo tse o ratang go di reka.	DBE Bukatlaleletso 2 pages 13 le 14 Thala setshwantsho sa diaparo tse o ratang go di reka.	DBE Bukatlaleletso 2 Pages 15,16,17, 21. Thala setshwantsho sa buka e o ratang go e buisa.	DBE Bukatlaleletso 2 ditsebe 19, 20 le 21. Thala setshwantsho ka wena o buisa buka.	DBE Bukatlaleletso 2 ditsebe 21,22 le 23 Thala setshwantsho sa sengwe se se sa bolokegileng..
Tlhatlhobo ya kitso ya ngwana	Baithuti ba dira ditlhogo tse di tlwaelegileng	Baithuti ba itse setlhogo	Baithuti ba itse setlhogo.	Baithuti ba itse setlhogo	Baithuti ba itse setlhogo	Baithuti ba itse setlhogo.	Baithuti ba itse setlhogo.	Baithuti ba itse setlhogo	Baithuti ba itse setlhogo
	Buka kgolo Dikarata tsa mafoko Phousetara Dibuka tsa puiso DBE Bukatlaleletso 1	Buka kgolo Dikarata tsa mafoko Ditswantsho Diphousetara Dibuka tsa puiso DBE Bukatlalaletso 1	Biuka kgolo Dikarata tsa mafoko Ditswantsho Diphousetara Dibuka tsa puiso DBE Bukatlalaletso 1	Buka kgolo Dikarata tsa mafoko Ditswantsho Diphousetara Dibuka tsa puiso DBE Bukatlalaletso 1	Buka kgolo Dikarata tsa mafoko Ditswantsho Diphousetara Dibuka tsa puiso DBE Bukatlalaletso 1	Buka kgolo Dikarata tsa mafoko Ditswantsho Diphousetara Dibuka tsa puiso DBE Bukatlalaletso 1	Buka kgolo Dikarata tsa mafoko Ditswantsho Diphousetara Dibuka tsa puiso DBE Bukatlalaletso 1	Buka tlaleletso Dikarata tsa mafoko Ditswantsho Diphousetara Dibuka tsa puiso DBE Bukatlalaletso 1	Buka kgolo Dikarata tsa mafoko Ditswantsho Diphousetara Dibuka tsa puiso DBE Bukatlalaletso 1
Tlhatlhobo e e sa tlhomamang	<ul style="list-style-type: none"> G o lebelela le go tlhatlhoba ditirwana ka nako ya go ithuta. Gaese tshwanelo e e gatelwang gore tirwana tsotlhe di tlhatlhobiwe re tshwanetse re netefatse gore baithuti ba fiwa tshono ya go di diragatsa E dirwa ka tlhatlhobo e e sa tlhomamang le go ithuta.This must be done informally and ongoing. 								

TLHATLHOBO : KGWEDITHARO 3

LENANE LA TLHATLHOBO:

Karolo thuto	Dikgono tseo di tla tlhatlhobiwang	Mokgwa wa go tlhatlhobo	Sediriswa sa go tlhatlhoba	Tsitsinyo ya maduo	Letlha la go fetsa tlhatlhobo	Letlha la tlhatlhobo e feditseng ka lon
Go reetsa le go bua	<ul style="list-style-type: none"> Supa motho, phologolo kgotsa selo go tswa mo tlhalosong ya molomo e e bonolo sk.'Ke phologolo e nnye' O supa go tlhaloganya motheo wa tlolofokoya molomo ka go supa dilo mo phaposiborutelo kgotsa mo setshwantshong go ya ka tsibogelo le ditaelo tsa morutabana sk.'Montshe apole/namune/legapu jj. 	Temogo/ tiragatso le tlhatlhobo molomo	Ruburiki	10	Ka beke ya 9	
	<ul style="list-style-type: none"> O tsibogela ditumediso le ditaelano tse di bonolo, o dirise dipolelwana , sk.'Dumelang lo tsogile jang? O tsibogela ditumediso le ditaelano tse di bonolo, o dirise dipolelwana, sk.'Dumelang lo tsogile jang? O opela dipina tse di bonolo mme o diragatse. 		Letlhare la tekolo	0		
<p>Dikaelo go morutabana:Kgono nngwe le nngwe gay a tshwanelwa ke go tlhatlhobiwa ka nako ya tiro ya molomo ya letsatsi le letsatsi mo dirutweng tsotlhe,dilomaganwa le Dipalo le Dikgono tsa botshelo.Dikgono ga di a tshwanelwa go tlhatlhobiwa tsotlhe ,Morutabana o tshwanetse go netefatsa gore morutwana o neelwa tshono mo dirutweng tsotlhe go supa bokgoni jwa go bua le go diragatsa mo dirutweng tsa letsatsi lengwe le lengwe.O tshwanetse go feleletsa lenaane la tekolo le go neela morutwa mongwe le mongwe maduo o dirisa ruburiki kwa bokhutlong jwa beke ya 9.Go tshwanetse ga nna le leduo le lengwe la Go reetsa le go Bua mo go SASAMS.</p>						
Medumo	<ul style="list-style-type: none"> O lemoga bontsi ka go utlwa mafoko.(katse-dikatse) O simolola go lemoga tshimololo ya medumo e e farologaneng mo mafokong sk.'b' mo go bana. 	Temogo/ tiragatso & tlhatlhobo molomo	Ruburiki	5	Ka beke ya 9	
			Letlhare la tekolo	n/a		
<p>Dikaelo go Morutabana:Kgono nngwe le nngwe ga ya tshwanelwa ke go tlhatlhobiwa ka nosi, mme fela dikgono tsa motlotlo le tsa medumopuo di tlaa elwa tlhoko le go tlhatlhobiwa ka nako ya ditirwana tsa letsatsi le letsatsi.Morutabana mongwe le mongwe o tshwanetse go neelwa maduo mo bekeng ya 9 o dirisa lenaane tlhatlhobo le dirubiriki tse di neetsweng.Go tla nna le maduo le (motlotlo le mopeleto) mo go SASAMS.</p>						
Puiso	<ul style="list-style-type: none"> Araba dipotso dingwe tse di bonolo ka tshegetso ya ditshwantsho , sk 'hutshe e kae? Diragatsa kgang a dirisa mmuisano. 	Temogo & molomo	Ruburiki	10		
	<ul style="list-style-type: none"> Reetsa kgang kgotsa kgang e e seng ya nnete. Morago ga poeletso ya puiso o tsena khorase mo gare mo go tlhokagalang.. O supa batho ba bangwe ,diphologolo le dilo mo ditshwantshong tsa dibka tse dikgolo. 		Letlhare la tekolo	n/a	Ka beke ya 9	
<p>Dikaelo go Morutabana:Barutwana botlhe bat la tlhatlhobiwa ka nako e e dirisetwang puisokaelo ka ditlhophya mo bekeng ya 8 le 9 mo go bonnye 40-50 ya mafoko a annang a le teng(morutwana mongwe le mongwe o neelwa nako ya metsotsotso e le 1-2)dirisa nnang mafoko a a tlwaelegileng a a nnang a le teng a mo phousetareng ya A4 e e laminatilweng.Setlhengwa sa puiso(bukana ya puiso)se se nang le mafoko 40-50(temogo ya mafoko, thelelo, tekatlhaloganyo, sk.2-3 ya dipotso, morutwana mongwe le mongwe o tshwanetse go neelwa nako ya metsotsotso e le 2-3.Lenaane tekolo le o le neetsweng le tlaa dirisa go rekota le go neela maduo go ya ka rubiriki.Go tla nna fela leduo le le 1 la puiso mo go SASAMS.</p>						
Go kwala	<ul style="list-style-type: none"> O kwala lenaana le le bonolo ka setlhogo(mafoko a 3-5) 	Kwalo	Thutiso	n/a	Ka beke ya 9	
<p>Ditaelo go morutabana:Morutwana mongwe le mongwe o tshwanetse go tlhatlhobiwa mo tirwaneng e le 1 go feleletsa letlhomeso la go kwala mo bekeng ya 6.Lenaane tekolo le o le neetsweng le tlaa dirisa go rekola le go neela maduo go ya ka rubiriki .Go tla nna fela le leduo le lengwe la karolo e e kwadilweng mo go SASAMS.</p>						
<p>MADUO a tla rekotiwa mo go SASAMS.Maduo a tla fetolelwaa go peresente go bontsha maemo 1-7 mo karateng ya pegelo/</p>						

TLHATLHOBO: LETLHARE LA TEKOLO

ASSESSMENT OF LEARNING: SCORESHEET

	GO REETSA LE GO BUA	MEDUMO	PUISO		Ditshwaelo
	O supa batho bangwe ,diphologolo le didiniswa mo dithalang go tswa mo bukakgolo kgotsa go tswa mo mofuteng mongwe wa setlhangwa sa dithalo tse <small>di codicitiwana</small>				
	O supa go tlhaloganya tlolofoko mo kgang ka go supa dillo mo setshwantshong ka tsibogo ya ditaelo tsa morutabana				
	Maduo otlhe a Go reetsa le go bua				
LETLHA					
MADUO	5	5	10	5	5
MAIN A BAITHUTI					
1					
2					

3								
4								
5								

RUBRIC EXAMPLES:

GRADE 1 RUBRIC : Term 3					
LISTENING AND SPEAKING					
Activity	1	2	3	4	5
Identifies a person, animal or object from a simple oral description. (At least 4 items)	The learner is unable to identify a person, animal or object without support from the teacher.	The learner can only identify 1 of the 4 items independently.	The learner can only identify 2 of the 4 items independently.	The learner can only identify 3 of the given items from an oral description.	The learner can identify all items from the given oral description with confidence.
Demonstrates understanding of basic oral vocabulary by pointing to objects. (At least 4 objects)	Learner is unable to point to objects without support.	Learner is able to point to 1 of the 4 objects without any support from the teacher.	Learner is able to point to 2 of the 4 objects without any support from the teacher.	Learner is able to point to 3 of the 4 objects without any support from the teacher.	Learner points to all the objects independently and confidently.
PHONICS					
Activity	1	2	3	4	5
Recognise plurals in words orally (s and es) (At least 5 words)	Unable to recognise plurals in words orally	Recognise plurals in words orally by identifying at least 2	Recognise plurals in words orally by identifying at least 3	Recognise plurals in words orally by identifying at least 4	Recognise plurals in words orally by identifying at least 5
READING					
Activity	1	2	3	4	5
Answers simple oral questions about a story (At least 2-3 questions)	Unable to respond to oral question about a story without support.	Answers 1 simple oral questions about a story	Answers 2 simple oral questions about a story	Answers 3 simple oral questions about a story	Answers more than 3 simple oral questions about a story
Acts out parts of the story using some of the dialogue	Needs support to speak in FAL	Is able to act out the story but cannot read the dialogue fluently	Is able to act out the story and reads 1 short dialogue	Is able to act out the story and using the 1 dialogue of the main character that the learner has memorised	Very good at acting out parts of the story, and using some of the dialogue

Mophato 1. RUBURIKI: KGWEDITHARO YA 3					
Go reetsa le go bua.					
Activity	1	2	3	4	5
Go supa motho, phologolo kgotsa didiriswa go tswa mo motlotlong. Dilwana di le 4	Moithuti ga a kgone go supa motho, phologolo le didiriswa ntle le thuso ya morutabana.	Moithuti o kgona go supa selwana sle le 1 fela k abo ene go tswa mo tlhalosonge e e filweng ka boitshepi.	Moithuti o kgona go supa dilwana di le 2 fela ka bo ene go tswa mo tlhalosonge.	Moithuti o kgona go supa dilwana di le 3 fela ka boene go tswa mo tlhalosonge e e filweng.	Moithuti o kgona go supa dilwana tsotlhe go tswa mo tlhalosonge e e filweng ka boitshepi.
Activity					
Mothuti o bontsha a tlhaloganya tlotlofoko ka go supa didiriswa. Didiriswa di le 4	Moithuti ga a kgone go supa didiriswa ntle le thuso ya morutabana	Moithuti o kgona go supa sediriswa se le 1 mo go tse 4 ntle le thuso ya morutabana.	Moithuti o kgona go supa didiriswa di le 2 mo go tse 4 ntle le thuso ya morutabana.	Moithuti o kgona go supa didiriswa di le 3 mo go tse 4 ntle le thuso ya morutabana.	Moithuti o supa didiriswa tsotlhe k abo ene le ka boitshepi.
Activity					
Lemoga bontsi jwa mafoko. (a le 5)	Ga a kgone go lemoga bontsi jwa mafoko.	Lemoga bontsi jwa mafoko ka go neela a 2	Lemoga bontsi jwa mafoko ka go neela a 3	Lemoga bontsi jwa mafoko ka go neela a 4	Lemoga bontsi jwa mafoko ka go neela a 5
Activity					
Go arabu dikarabo tse di bobolo ka kgang (atleast 2-3 questions)	Ga a kgone go arabu dipotso go tswa mo kgannyeng ntle le thuso ya morutabana	Arabu dipotso tse 1 tse di bonolo ka kgang	Arabu dipotso tse 2 tse di bonolo ka kgang	Arabu dipotso tse 3 tse di bonolo ka kgang	Arabu dipotso tse di fetang 3 tse di bonolo ka kgang
Activity					
Diragatsa kgang ya mmuisano	O diragatsa ka thuso ya morutabana	O kgona go diragatsa kgang mme ga a kgone go buisa mmuisano ka go elela.	O kgona go diragatsa kganga buisa polelo e le 1mya mmuisano.	O kgona go diragatsa kgang ya mmuisano ka modiragatsi mogolo fela.	O na le bokgoni jo bo tseneletseng jwa go diragatsa kgang ka mmuisano.

2021 LENAANE LA NGWAGA LA GO RUTA– KGWEDITHARO 4: ENGLISH PUO TLALELETSO YANTLHA: MOPHATO 1

Kgweditharo 4 Malatsi 47	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Week 10										
Dithitokgang tse di tshitshintswe ng	Tharabololo ya bothata	Tharabololo ya bothata	Kgolo le phetogo	Kgolo le phetogo	Ditiragalo tse di fetileng	Ditiragalo tse di fetileng	Monate wa bonetetsi	Monate wa bonetetsi	TSHOSOBANYO LE POELETSO	TSHOSOBANYO LE POELETSO										
Thitokgang ya Pegelo ya pholisi ya kharikhulamo le tlha	<ul style="list-style-type: none"> • Simolola ka di ditumediso • Pina/merumo • Dipotso tse di bulegileng (question with no wrong answer) • Tlotlofoko le mafoko a go leba 	Go reetsa le go bua																		
Diteng, Dikgopololo/Dikgono	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Greeting										
Dipina/ Raeme	Lyrics	Actions	Lyrics	Actions	Lyrics	Actions	Lyrics	Actions	Lyrics	Actions	Boeletsa dipina tsotlhe le di raeme tse di rutilweng mo kotareng									
	Bothata bongwe le bongwe bon a le tharabololo	Baya monwana mo moyeng	Ga gona le bothata tsamaya..	Dumedisa ka monwana mo moyeng	Letsatsi le letsatsi re a gola	Opa diatla gabedi	Re a gola	Ema ka menwan a ya maoto o phutholol e mabogo mo moeng	O itse eng ka ditiragalo tse di fetileng?	Tsholelets a magetla kwa godimo	Fa o itse ditiragalo tsa lapa opa diatla	Opa diatla gabedi	Ke rata bonetsi	Hug yourself	,Bohidu, mmala wa namune , Serolwana, Botala ba tlhaga le ba legodimo					
	Tse dikgolo le tse dinnye go na le tharabololo!	Phuthololo el a mabogo kwa thoko o be oa kopanya gape	Batla thuso go mongwe le eme a bue sengwe	Baya letsogo mo molomon g	Re a gola re a fetoga	Opa diatla gabedi	Dilo tse di fetileng bogologolo	Dirisa monwana wa kgononope go supa kwa morago.	Fa o itse ditiragalo tsa lapa la eno	Opa diatla gabedi	Ke ithuta se seswa	Dira o ka re o tshameka ka mabogo a gago	Indigo, and you know, there is vio-let too!	Ao! Wena?	Supa tsala ya gago	Taka molalatladi ! Ke molalatladi ! Ke molalatladi !	Taka molalatladi adi mo moyeng	Lebelela loapi	Taka molalatladi adi mo moyeng	Leba kwa marung
	Re rarabololo bothata letsatsi le letsatsi	--	Morutabana, koko, le ntatemogolo	Supa morutabana	Kgotso o moleele go ba feta	Ema ka menwana ya maoto	Ke bophelo	--	Ke rata bonetsi	Hug yourself	Ke ithuta se seswa	Dira o ka re o tshameka ka mabogo a gago	Ke rata bonetsi	Hug yourself	Ke molalatladi ! Ke molalatladi !	Lebelela loapi	Taka molalatladi adi mo moyeng	Leba kwa marung		
	O rarabololo bothata bofe gompien o	Leba tsala ya gago	Bothe ba bothale bat la go thusa	Baya mabogo fa thoko ga mmeler	Rotlie re a gola e bile re a fetoga	(Tune: If you're happy and you know it)	Diaparo tsa bonnye	Dirisa monwana wa kgononope go supa kwa morago.	Ke bophelo	--	Ke rata bonetsi	Hug yourself	Ke rata bonetsi	Hug yourself	Ke molalatladi ! Ke molalatladi !	Lebelela loapi	Taka molalatladi adi mo moyeng	Leba kwa marung		
							Ga di ntekane	Dumedis a ka monwan a mo moyeng	Diaparo tsa bonnye	Dirisa monwana wa kgononope go supa kwa morago.	Ke bophelo	--	Ke rata bonetsi	Hug yourself	Ke molalatladi ! Ke molalatladi !	Lebelela loapi	Taka molalatladi adi mo moyeng	Leba kwa marung		
							Lefatshe le fetogile	Dumela ka tlhogo	Ga di ntekane	Dumedis a ka monwan a mo moyeng	Ke bophelo	--	Ke rata bonetsi	Hug yourself	Ke molalatladi ! Ke molalatladi !	Lebelela loapi	Taka molalatladi adi mo moyeng	Leba kwa marung		
							Re a gola re a fetoga	Opa diatla gabedi	Lefatshe le fetogile	Dumela ka tlhogo	Ke bophelo	--	Ke rata bonetsi	Hug yourself	Ke molalatladi ! Ke molalatladi !	Lebelela loapi	Taka molalatladi adi mo moyeng	Leba kwa marung		
							Gore re tokafale ka mekgwa/ ntlha yotlheto/ tsotlhe	Kgonono pe kwa godimo o tshikinye seatla	Re a gola re a fetoga	Opa diatla gabedi	Ke bophelo	--	Ke rata bonetsi	Hug yourself	Ke molalatladi ! Ke molalatladi !	Lebelela loapi	Taka molalatladi adi mo moyeng	Leba kwa marung		
									Ke bophelo	--	Ke bophelo	--	Ke bophelo	--	Ke bophelo	--	Ke bophelo	--	Ke bophelo	--

Kgweditharo 4 Malatsi 47	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Week 10
Potso ya letsatsi	Dira gore potso e tsamaisane le setlhogo sa beke. Sekao: A o kile wa rarabolola bothata gompieno? O ka botsa dipots go tswa mo puiso kopanelong.	tlotlofoko mmogo le setlhogo sa beke <u>Sekao</u> . Ke mang yo o bothale?	tlotlofoko mmogo le setlhogo sa beke Sekao: Ke eng se o kgonang go se dira jaanong se o neng o sa se kgone o le lesea? (Karabo e simolole ka: 'ke kgona ...)	Dira gore potso ya letsatsi e tsamaisane le tlotlofoko e ntshwa ya beke sekao. Ke setlha se fe se o se ratang thata? O ka botsa dipots go tswa mo puiso kopanelong.	Dira gore potso ya letsatsi e tsamaisane le tlotlofoko e ntshwa ya beke Dira gore potso ya letsatsi e tsamaisane le tlotlofoko e ntshwa ya beke O ka botsa dipots go tswa mo puiso kopanelong.	Opa diatla gabedi	Dira gore potso ya letsatsi e tsamaisane le tlotlofoko e ntshwa ya beke Dira gore potso ya letsatsi e tsamaisane le tlotlofoko e ntshwa ya beke O ka botsa dipots go tswa mo puiso kopanelong.	Dira gore potso ya letsatsi e tsamaisane le tlotlofoko e ntshwa ya beke O ka botsa dipots go tswa mo puiso kopanelong.	Dira gore potso ya letsatsi e tsamaisane le tlotlofoko e ntshwa ya beke O ka botsa dipots go tswa mo puiso kopanelong.	
Tlotlofoko e tshitshintsweng Tlotlofoko e tla ikaega ka setlhogo (Ruta mafoko a 4 ka letsatsi)	Bothata, rarabolola, kakanyo, rarabolola, latlhiegelwa, reka, menwana, botaki, motaki, leba, matlhare Leka, akanya, botlolo, nagana	bothale, sega, legong, setlhare, boitumelo, maikutlo, basimane, ngwana, basetsana, fetola, basimane, banna,	Botlhokwa, lela, boitumelo, maikutlo, basimane, ngwana, basetsana, fetola, basimane, banna, Ditlha. Selemo. Mariga. Dikgakologo. Letlhabula. Gola. Legodu. Lesedi. Bogodu. Lwana. utswa Bokhutswana. Apara. Apola. Ntekana. ngwaga	Boagisani. Tidimalo. Senya. Thuba. Tsamaya. Gopola. Lebala. Nako e tlan. Nako e fetileng. Gatelela. Legae. Moagisane. KerekePonelopele. Sinagoge	Ramadan. Dikuku. Dibisikiti. Ditso, tlala, go itima dijo (fasting) Neelana, Tshokolo, nkoko, ntatemogolo Galalela, hema ka thata	Rarabolola, Bonetetsibolwetse, kokwana tlhoko, marang, letsatsi, nalete, Leka, mmele, Bonetetsi, marothodi, Dipatlisiso, Mola wa godimo, phatsima, Dithunghung, khomputara, tlhagelela, tikela	Poeletso ya Tlhatlhobo Tiragatso ya molomo: O tshameka motshameko wa puo-dithamalakwane Kena le maoto a mabedi, diphuka le molomo. Ke nna mang? Ke kgolokwe, ke mohibidu kgotsa motala. Ke bonwa mo setlhareng ga o ntlhafuna ke dira modumo mo ganong. Ke nna mang? Dirisa di tshwantsho go thusa bana go tlhalosa setshwantsho			
Mafoko a go leba	Mafoko a leba a tsamaisane le setlhogo/puiso	Mafoko a leba a tsamaisane le setlhogo/puiso	Mafoko a leba a tsamaisane le setlhogo/puiso	Mafoko a leba a tsamaisane le setlhogo/puiso	Mafoko a leba a tsamaisane le setlhogo/puiso	Mafoko a leba a tsamaisane le setlhogo/puiso	Mafoko a leba a tsamaisane le setlhogo/puiso	Mafoko a leba a tsamaisane le setlhogo/puiso	Mafoko a leba a tsamaisane le setlhogo/puiso	Poeletso
Ditselana tsa go konetsa kharikhulamo	<ul style="list-style-type: none"> O simolola go tlhabolola tlotlofoko ya puo ya molomo (go reetsa le go bua) a dirisa dithitokgang / ditlhogo jaaka "Dilo tse ke kgonang go di dira" • O tsibogela ditumediso le ditaelano tse di bonolo, a dirisa dipolelwana, sk. 'Salang sentle. Ke tla le bona mo nakonge e sa fediseng pelo.' • O dira dikopo tse di bonolo, sk. 'Ke kopa metsi' • O supa dilo mo phaposiborutelo kgotsa mo setshwantshong go ya ka tsibogelo le ditaelo tsa morutabana, sk. 'A ko o mpontshe nonyane'. • O neela maina a dilo go tswa mo setshwantshong kgotsa mo phaposiborutelo go ya ka tsibogeo ya dipotsa tsa morutabana, sk. 'Ke eng se? Ke hutshe, Ke nonyane.' • O tsibogela ka namana ditaelo tsa molomo tse di bonolo, sk. 'O thala setshwantsho sa nonyane, thala diphuka, thala maoto a mabedi, thala tlhogo, thala matlho, thala molomo.' • O tsibogela dipotsa tse di bonolo tse di bodiwang ke morutabana, sk. 'A o ka tlola?' 'A ko o mpontshe' • O tlhalogany le go dirisa dipopego tsa puo mo bokaong jwa tsona, sk. 'kgona'ke kgona go tlola, ke kgona go tshwara menwana ya me ya maoto.' • O supa motho, phologo 									

Kgweditharo 4 Malatsi 47	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Week 10
kgotsa selo go tswa mo tlhalosong e e bonolo, sk. Ke na le maoto a le mabedi, diphuka le molomo, nka fofa. Ke nna mang? • O opela dipina tse di bonolo a di diragatsa, sk. 'Ke kgona go fofa' • O tsena mo gare ga raeme ya tiragatso, a diragatsa, sk. 'Nka tlhapa meno a me'. • O tshameka motshameko wa puo, sk. motshameko wa ketane - morutwana o simolola a re ke kgona go tlola, O ka dira eng? Morutwana yo o latelang o tshwanetse go araba le go botsa morutwana yo latelang "A o kgona go dira jalo? Barutwana botlhe ba nna le tshono ya go tshameka.										

Kgweditharo ya 4 Malatsi 47	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Thitokgang ya Pegelo ya pholisi ya kharikhulamo le tlha	PUISO Mo mophatong wa 1 go dirwa puiso -Tlhakanelo fela.									
Diteng/ Dikgopololo Dikgono	Pele ga puiso – Ba akanyetsa kwa pele Puiso ya ntlha – Make inferences Laboraro: Thala setshwantsho sa kgang Puiso ya bobedi – Make inferences Morago ga puiso (Bana ba diragatsa kgang.)	Pele ga puiso – Akanyetsa kwa pele Puiso ya ntlha – Make evaluations (evaluate what is read and be able to justify the evaluation). Laboraro: Thala setshwantsho sa kgang Puiso ya bobedi – Dira di kgolaganyo	Pele ga puiso activity – Akanyetsa kwa pele Puiso ya ntlha – Make connections (to own frame of reference) Laboraro: Thala setshwantsho sa kgang Puiso ya bobedi – Dira di kgolaganyo	Pele ga puiso Akanyetsa kwa pele Puiso ya ntlha – Visualise Laboraro: Thala setshwantsho sa kgang Puiso ya bobedi – Visualise	Pele ga puiso - Akanyetsa kwa pele Puiso ya ntlha – Visualise Laboraro: Thala setshwantsho sa kgang Puiso ya bobedi – Visualise	Pele ga puiso Akanyetsa kwa pele Puiso ya ntlha – Make connections Laboraro: Thala setshwantsho sa kgang Puiso ya bobedi – Visualise	Pele ga puiso Puiso ya ntlha – Make connections Laboraro: Thala setshwantsho sa kgang Puiso ya bobedi – Visualise	Pele ga puiso activity - Predict Puiso ya ntlha – Make evaluations Laboraro: Thala setshwantsho sa kgang Puiso ya bobedi – Visualise	Pele ga puiso activity - Predict Puiso ya ntlha – Make inferences Laboraro: Thala setshwantsho sa kgang Puiso ya bobedi – Make inferences	Pele ga puiso activity - Predict Puiso ya ntlha – Make inferences Laboraro: Thala setshwantsho sa kgang Puiso ya bobedi – Make inferences

Ditselana tsa go konetsa kharikhulamo	<ul style="list-style-type: none"> • O lemoga mangwe a mafoko a a tlwaelegileng mo tikologong ya bona ya letsatsi le letsatsi. sk. matshwao a tsela, matshwao a mabenkele, maina a di papatso jaaka, Toyota, Joko, Omo, Tleliniki. • Tlhabolola tshimololo ya kitso ya puisokwalo, sk. kgopolo ya mokwalo go ya ka tirwana ya go Puisokopanelo.. • Supa dilo mo ditshwantshong, sk. 'mpontshe rremogolo', 'Supa ntšwa'. • Araba dipotso dingwe tse di bonolo ka tshegetso ya ditshwantsho, sk. 'Hutshe e kae?' • O ithuta tlotlofoko nngwe ya molomo, sk. mme, katse, rre, nkgonne, diaparo, jj.. • Morago ga poeletso ya puiso o tsena khorase mo gare mo go tlhokagalang. • O diragatsa kgang a dirisa mmuisano • O thala setshwantsho a be a bona kakanyokgolo mo kgannyeng

Kweditharo ya 4 Malatsi a le 47	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Week 10
Thitokgang ya Pegelo ya pholisi ya kharikhulamo le tlha	MEDUMO PUO									
Diteng/Dikgopo lo /Dikgono	.Boeletsa medumo e e rutilweng mo Kgweditharong ya 3 Pharolognantsho ya medumo Mafoko a rumisanang O opa diatla mo dinokong tsa mafoko: Leina la gagwe le a balekane.	Boeletsa medumo e e rutilweng mo Kgweditharong ya 3 Pharolognantsho ya medumo O opa diatla mo dinokong tsa mafoko a kgang	Boeletsa medumo e e rutilweng mo Kgweditharong ya 3 Pharolognantsho ya medumo O opa diatla mo dinokong tsa mafoko a go leba	Boeletsa medumo e e rutilweng le mafoko. Pharolognantsho ya medumo O opa diatla mo dinokong tsa mafoko Mafoko a go leba	Boeletsa medumo e e rutilweng le mafoko Pharolognantsho ya medumo Mafoko a rumisanang O opa diatla mo dinokong tsa mafoko Mafoko a go leba	Boeletsa medumo e e rutilweng le mafoko Pharolognantsho ya medumo Mafoko a rumisanang O opa diatla mo dinokong tsa mafoko Mafoko a go leba	Boeletsa medumo e e rutilweng le mafoko Pharolognantsho ya medumo wa ntlha Lemoga bontsi jwa mafoko ka go a utlwa (nonyane - dinonyane)	Boeletsa medumo e e rutilweng le mafoko Pharolognantsho ya medumo wa ntlha Boeletsa bontsi Tlhatlhobo e e tlhomameng: O opa diatla mo dinokong tsa mafoko : Mafoko a go leba	Boeletsa medumo e e rutilweng le mafoko Pharolognantsho ya medumo wa ntlha Mafoko a rumisanang Boeletsa bontsi	Boeletsa medumo e e rutilweng le mafoko
Ditselana tsa go konetsa kharikhulamo	<ul style="list-style-type: none"> O opa diatla mo dinokong tsa mafoko a a tlwaelegileng, sk. 'ba-na', 'pa-na-na' • Ka thuso ya morutabana o supa mangwe a mafoko a a rumisanang mo kgang, dipina le diraeme. • O simolola go lemoga tshimololo ya medumo e e farologaneng mo mafokong, sk. 'b', mo go 'bana', le 'a' mo go 'apole'. • Lemoga bontsi jwa mafoko ka go a utlwa (nonyane - dinonyane) 									
Letlha la go konosetsa										
Thitokgang ya Pegelo ya pholisi ya kharikhulamo le tlha	Go kwala Morutabana o diragatsa go kwala pele.....									

Core Concepts, Skills and Values	Foreimi ya go kwala: Ga ka kgonago bona ... Ke be ke ...	Foreimi ya go kwala: Ke tlhokile thuso ya o nthusitse go raraboloa bothata.	Foreimi ya go kwala: Ke ikutwa ke itumetse ke gololosegile ga ke ...	Foreimi ya go kwala: Ne ke apara... Jaanong se Jaanong di.....	Foreimi ya go kwala: 1. Ke itse... 2. Ke itse...	Foreimi ya go kwala: Setso sa rona ke... Moetlo o dira gore ke ikutlwe ke le...	Foreimi ya go kwala: Ke batla go tlhama ... Ke batla e ...	Foreimi ya go kwala: Ke na le phisego ya go batla go itse: 1. 2.	Foreimi ya go kwala: kwala lenaane le le bonolo ka setlhogo	Foreimi ya go kwala: Ka malatsi a boikhutso, ke tlie go Taka setshwantsho			
Ditselana tsa go konetsa kharikhulamo	<ul style="list-style-type: none"> Ka thuso ya morutabana o kwala dintlhatlhaloso tsa setshwantsho le go buisa se a se kwadileng • Ka thuso ya morutabana o kwala manaane a a bonolo ka ga dithogo, sk. 'Dilo tse di kgonang go fofa: nonyane/ serurubele/ notshe jj. 												
Letlha la go konosetsa													
Extension activities	Buka tiro ya DBE 2 Ditsebe 28, 29 Taka setshwantsho sa bothatha bo o batlang go bo rarabolola Taka setshwantsho sa tharabololo ya bothata	Buka tiro ya DBE 2 Ditsebe 30, 31, 32 Botsa tsala ka bothatha bo a kileng a bo rarabolola	Buka tiro ya DBE 2 Ditsebe 35, 36, 37 Taka setshwantsho sa kgolo ya gago	Buka tiro ya DBE 2 Ditsebe 37, 38, 39, 40.	Buka tiro ya DBE 2 Ditsebe 41, 42, 43 – 44 Taka setshwantsho sa ba lelapa la gago	Buka tiro ya DBE 2 Ditsebe 46, 47, 48 Taka setshwantsho sa ba lelapa ba dira se se kgethegileng.	Buka tiro ya DBE 2 Ditsebe: 50, 51-53, 54-55. Taka setshwantsho sa maitemogelo a bonetetsi	Buka tiro ya DBE 2 Ditsebe: 60-62, 63-64, 65, 67-68	Dira di tirwana mo buka tirong ya DBE				
Seo barutabana ba ntsen ba se itse		.Barutwana ba itse setlhogo sengwe le sengwe se se rutiwang											
Didiriswa(other than textbook) to enhance learning	Buka kgolo Ditsekedimisi Ditshwantsho Phousetara Dibuka tsa puiso Buka tiro ya DBE 2												
Assessment for learning (ITlhathlhoboe e esa tlhomamang)	<ul style="list-style-type: none"> Mokwalokopanelo (bogolo jwa nako - gangwe mo bekeng) Mokwalo wa pele wa Puotlaleletso ya Ntlha o tshwanetswe wa tshegetswa ke morutabana 												

TLHATLHOBO: KGWEDITHARO 4

LENAANE LA TLHATLHOBO:

Dikgono tsa Puo	Ke dikgono dife tse di tlhatlhobiwang	Mokgwa wa tlhatlhoba	Sediriswa sa go tlhatlhoba	Maduo (Suggestion)	Letlha la go tlhatlhoba	Letlha la go fetsa Tlhatlhobo		
Go reetsa le go bua	• Itlhagise ka ditsela tse di bonolo ka go dirisa dipolelwana tse dikhutshwane, sekao. 'Nka kwala leina la me	Temogo le Tiro ya molomo	Ruburiki	7	Beke ya 9			
	• Itlhagise ka ditsela tse di bonolo ka go dirisa dipolelwana tse dikhutshwane • O supa go tlhaloganya motheo wa tlotlofoko ya molomo ka go supa dilo mo phaposiborutelo kgotsa mo setshwantshong		Lenaane netefatso	n/a				
Dintlha go morutabana								
Maikaelelo ga se gore kgono nngwe le nngwe e nne tirwana ya tlhatlhobo, mme fela o tshwanetse go netefatso gore barutwana ba neelwa ditshono go diragatsa dikgono tse ka molomo le ka tiragatso mo dithutong tsa bona tsa letsatsi le letsatsi. Kwa bokhutlong jwa beke ya 9 o be o feditse lenaneo la dipotsolotso le go neela morutwana mongwe le mongwe maduo mo dikgonong tse pedi go ya ka rubiriki. Mo SASAMS, o nne fela le ledou le lengwe la Go reetsa le go Bua.								
Medumopuo Tiro ya molomo	• Lemoga bontsi jwa mafoko ka go utlwa (nonyane - dinonyane)	Temogo le Tiro ya molomo	Ruburiki	7	Beke ya 9			
	• O opa diatla mo dinokong tsa mafoko a a tlwaelegileng, sk. 'ba-na', 'pa-na-na' • • Lemoga bontsi jwa mafoko ka go a utlwa (nonyane - dinonyane		Lenaane netefatso	n/a				
Dintlha go morutabana								
Maikaelelo ga se gore kgono nngwe le nngwe e nne tirwana ya tlhatlhobo, mme fela o tshwanetse go netefatso gore barutwana ba neelwa ditshono go diragatsa dikgono tse ka molomo. Dikgono tsa motlotlo tsa medumopuo di tlaa elwatlhoko le go tlhatlhobiwa ka nako ya ditirwana tsa letsatsi le letsatsi. Kwa bokhutlong jwa Beke ya 9 o tshwanetse wa be o kgona go naya morutwana mongwe le mongwe maduo mo bokgoning bo le bongwe go ya ka fo go tshwanetseng o dirisa lenaneo la dipotsolotso le rubiriki tse di neetsweng. Mo SASAMS, o tla nna fela le ledou le lengwe (Motlotlo wa Medumopuo).								
Puiso Tiro ya molomo	• O araba dipotso tse di bonolo tse dikhutshwane tsa lefoko ka lefoko ka ga kgang kgotsa setlhangwa se se nang le nnete	Temogo le Tiro ya molomo	Rubiriki	7	Beke ya 9			
	• O supa motho, phologolo kgotsa selo go tswa mo setshwantshong sa bukakgolo/ phousetara • • O araba dipotso tse di bonolo tse dikhutshwane tsa lefoko ka lefoko ka ga kgang • • O thala setshwantsho se se nang le kakanyokgolo ya kgang kgotsa setlhangwa se se nang le nnete		Lenaane netefatso	n/a				
Dintlha go morutabana								
Maikaelelo ga se gore kgono nngwe le nngwe e nne tirwana ya tlhatlhobo, mme fela o tshwanetse go netefatso gore barutwana ba neelwa ditshono go diragatsa dikgono tse ka molomo mo dithutong tsa Puotlaletso. Barutwana ba tlaa elwatlhoko le go tlhatlhobiwa bokgoni jwa tshimololo ya kitso ya puiso ka nako ya ditirwana tsa letsatsi le letsatsi. Kwa bokhutlong jwa Beke ya 9 o tshwanetse wa be o kgona go naya morutwana mongwe le mongwe maduo mo bokgoning bo le bobedi o dirisa rubiriki e e neetsweng. Lenaneo la dipotsolotso leo le neetsweng le tlaa dirisiwa go rekota go ya ka rubiriki. Mo SASAMS, o tla nna fela le ledou le lengwe la karolo ya puiso ya motlotlo								
Go kwala	• O kopolola dintlhathhaloso tsa setshwantsho le go buisa se a se kwadileng • O kwala lenaane le le bonolo le le nang le setlhogo	Go kwala	Buka ya tiro	n/a	Beke ya 9			
Dintlha go morutabana								
Dikgono tsa go kwala di elwetlhoko ka nako ya dithuto tsa puisokopanelo. Ka beke ya 9 o tshwanetse wa be o feditse go tlatsa lenaneo la dipotsolotso go ya ka go ela tlhoko barutwana. Ga gona tirwana e e tlhomameng ya go kwala mo kgweditharong ya 2 ka jalo maduo ga a rekotiwe mo go SASAMS.								
Maduo a tla rekotiwa mo go SASAMS. Maduo a tla fetolelwaa go peresente go bontsha maemo 1 -7 mo karateng ya pegelo.								

TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG: LENAANE NETEFATSO

TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: PAPETLANA YA MADUO

	GO REETSA LE GO BUA	MEDUMOPUO	PUISO	DITSHWAELO
	Itlhagise ka ditsela tse di bonolo	O opa diatla mo dinokong tsa mafoko a a tlwaelegileng	O araba dipotso tse di bonolo tse dikhutshwane tsa lefoko ka lefoko ka ga kgang kgotsa setlhangwa se se nang le nnete	
LETLHA				
MADUO	7	7	7	
MAIN A BAITHUTI				
1				
2				
3				
4				
5				

RUBRIC EXAMPLES:

GO REETSA LE GO BUA				
MAIKAELELO	Itlhagise ka ditsela tse di bonolo.			
IMPLEMENTATION	Beke ya 7 - 8 Oral: Dipotso tsa letsatsi.			
TIRWANA 1	Maemo 1	Maemo 2	Maemo 3	Maemo 4
MADUO	1-2	3-4	5-6	7
Ask the learner to recount part of his or her best big book story.	Moithuti o bontsha ketsaetsego ka go tlotla dintlha di le 1-2 tsa kgang. O dirisa tlotlofoko e nnye	Moithuti o kgona go tlotla ka dintlha di le 2-3 ka kgang. O dirisa tlotlofoko e riling.	Moithuti o kgona go tlotla ka dintlha di le 3 ka kgang. O dirisa dipolelo tse di khutshwane. O na le tlotlofoko e bonalang/amogelesegang ya kgang.	Moithuti o kgona go tlotla ka dintlha di le 4 ka kgang. O dirisa dipolelo tse di feletseng. O na le tlotlofoko e ntsi ya kgang.

PUISO & MEDUMOPUO				
MAIKAELELO	1. O opa diatla mo dinokong tsa mafoko a a tlwaelegileng, 2. O tsibogela dipotso tse di bonolo, sk. 'A o ka kgona go kwala leina la gago?'			
TIRAGATSO	1. Dibeke 7 - 8 Puiso kopanelo 2. Dibeke 7 - 8 Medumopuo			
TIRWANA 1: MEDUMOPUO	Maemo 1	Maemo 2	Maemo 3	Maemo 4
MADUO	1-2	3-4	5-6	7
Barutwana ba opa diatla mo dinokong tsa mafoko a le 2-3 a a tlwaelegileng	Ga a kgone go opa diatla mo dinokong kwantle ga go thusiwa ke morutabana .O opa diatla ka fo go fosagetseng.	O kgona go opa diatla sentle mo mafokong a le 1-2 O palelwa ke lefoko la noko e le nngwe	Moithuti o kgona go opa diatla sentle mo mafokong a 2-3 fela	Moithuti o kgona go opa diatla mo dinokong tsa mafoko otlhe a neetsweng
TIRWANA 1: PUISO	Maemo 1	Maemo 2	Maemo 3	Maemo 4
MADUO	1-2	3-4	5-6	7
Botsa dipotso tse 5 ka kgang ya Puiso kopanelo. Baithuti ga ba tlthatlhobiwe ka letsatsi le le lengwe ka tlthatlhobo ya molomo—Tlthatlhoba bana mo dibekeng tse pedi.Baithuti ba ka fiwa papetlana ya tiro ya ditshwantsho tse di tsamaelanang le kgang. Bana ba sekeletsa dikarabo/ditshwantsho tse di maleba go ya ka dipotso tsa morutabanas.	Moithuti o araba potso e le 1 ka thuso ya morutabana	Moithuti o araba dipotso tse 2 go tswa go tse 5	Moithuti o araba dipotso di le 3 – 4 go tswa go tse 5 .	Moithuti o kgonne go araba dipotso tsotlhe tse 5 ka matsetseleko a sa ikobonye